

PUO TLAELETSO YA NTLHA MOPHATO WA 3

Leano le le tihabolotsweng la bosetšhaba la go ruta

DIKAELO TSA GO DIRISA KHARIKHULAMO E E FETOLETSWENG YA DIPUO YA KGATO YA MOTHEO:

Kakopo ela tlhoko tse di latelang:

1. Pegelo ya Pholisi le Kharikhulamo le Tlhatlhobo ya dikgweditharo 1 – 4 (2020) e kopantswe go nna tokomane e le nngwe.
2. Kharikhulamo e fetoletswe go tsibogela diteng tsa dikgopolo le dikgono.
3. Dibeke tsa ntlha di dirisetswe go ruta medumo/ dikgopolo tse di sa fitlhelelwang ngwaga o o fitileng
4. Se se ka akaretsa medumopuo ya kgweditharo 4 e e sa rutiwang jaaka – oa,ei-, ai-; oo; aa ;-ela;- ega; -ana;- olola.
 5. Barutwana ba tlaa bo ba le mo maamong a a farologaneng. Dikolo tsotlhe di tla be di sa tshwane. Fa sekolo se bona se se se botlhokwa, se sale morago Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo go simolola ka diteng tsa Kgweditharo 1.
 6. Dithitokgang/ditlhogo le tlotlofoko ya Puo Tlaleletso Ya Ntlha ke dikai fela ga di pateletswe. Barutabana ba dirise dithitokgang tseo di leng maleba le seemo sa sekolo.
7. Tlhopha tlotlofoko go ya ka thitokgang.
8. Fa tiro ya setlhopha e feditswe, sekgala magareng se tshwanetswe go tlhokomelwa

Dikaedi tsa tlhatlhobo: Tlhatlhobo ya motheo

- E tshwanetswe go rutiwa ka malatsi a 10 fa dikolol di se na go bulwa.
- Ditirwana tsa tlhatlhobo ya motheo di se ke tsa ikemela ka nosi fela di tsenelediwe mo nakong ya go ruta le go rutiwa.
- E diriwe mo go sa tlhomameng le ka go elatlhoko mo dinakong tse dintsi.
- Ditirwana tsa tlhatlhobo di ikaege ka diteng tsa MOPHATO e e fetileng.
- Maikaelelo a ditirwana ke go lemoga maemo a barutwana ba leng mo go ona le go kaela **dikgato tsa** go ruta le go rutiwa le go tsaya tshweetso go ya pele.

Tlhatlhobo ya mo sekolong:

- Tlhatlhobo ya Kgato ya motheo ke tlhatlhobotsweledi.
- Bontsi jwa nako e nne ya tlhatlhobo ya e e sa tlhomamang.
- O tlaa kaelwa ke dikaedi tsa tlhatlhobo ya mo sekolong. (O tlaa bona dirubiriki le manaane a tekolo mo kaeding e)
 Dirubiriki ke tse di tshitshintshweng, ga di patelediwe.
- Tlhatlhobo e kgona fela go diragala mo diteng tse di rutilweng. Ditirwana tsa tlhatlhobo di lekanyediwe ka tshwanelo.

LENAANE LA NGWAGA LA GO RUTA LA NGWAGA 2021 – Kgweditharo 1: Puo Tlaleletso ya ntlha kgato ya motheo: Mophato wa 3

Kgweditharo1 Malatsi-45	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
Thitokgang	Tshobokanyo ya Tlhatlhobo ya motheo						Botsalano ke eng?			
CAPS Setlhogo	GO REETSA LE GO BUA E dirwa ka Mosopulogo, Laboraro le Labotlhano - Simolola ka tumediso - Pina - Dipotso tse di bulegileng (Dipotso tse di senang dikarabo tse dimaleba) - Tlotlofoko ya letsatsi , le medumopuo									
Diteng, dikgono, dikgopolo	Ditumediso Morutabana o botsa barutwana bale 3 – 4 ka bongwe. a. Morutabana: Dumelang bana! A le tsogile sentle? b. Morutwana: Ke siame mma, a wena o tsogile sentle?	Ditumediso Morutabana o botsa barutwana bale 3 – 4 ka bongwe. a. Morutabana:Dumela, o ikutlwa jaang gompieno? b. Morutwana: Dumela Morutabana tsoga ke itumetse/ke tlhoafetse.	Ditumediso Morutabana o botsa barutwana bale 3 – 4 ka bongwe. a. Morutabana:Dumela kwa gae ke kae? b. Morutwana: Dumela Morutabana, nna ke nna kwa motseng wa Tlhabologo.	Ditumediso Morutabana o botsa barutwana bale 3 – 4 ka bongwe. a. Morutabana:Dumela Leina la gago ke mang? b. Dumela morutabana leina la me ke:..... c. Morutabana:ke itumelela go go itse. d. Morutwana:Keitumelela go go itse le nna!	Ditumediso Letla barutwana ba 2 go dumedisana.	Ditumediso 1.Morutabana o botsa barutwana bale 3 – 4 ka bongwe.bosa bo ntse jaang gompieno? b. Morutwana: Dumela morutabana,gompieno bosa bo..... 2.Laela barutwana go lebana ba botsane matsogo.	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso Botsa barutwana ka go farologana:"O dingwaga tse kae?" "Kena le dingwaga di le "	Ditumediso

Kgweditharo1 Malatsi-45	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
Pina/ Morumo	Maina, maina a rona ga a tshwane. Wena o mang? Barutwana ba laelwa go emelela ka dinao go ikitsise mme a kae modumo wa ntlha wa leineng la gagwe, sekai: Katlego- Leina la me le simolola ka modumo "K"		Letshwao la tsiboso go botlhe sk 1-2-3 <i>matlho otlhe go nna.</i> 2. Laela barutwana go buisana. 3. Ba laele gore ga ba utlwa o opa diatla o re" <i>matlho otlhe go nna" ba didimale go reetsa ditaelo</i> 4. Mme bone ba arabe ka gore"1-2 <i>matlho otlhe go wena</i> 5. Ba sisibale ba go tomoletse matlho.		Ruta letshwao la tsiboso le leswa <i>Ga o nkutlwa opa diatla ganngwe(Opa diatla ganngwe)</i> 2. Laela barutwana go buisana le yo a bapileng le ena. 3. Ga barutwana ba go utlwile fa o re" <i>Ga o nkutlwa opa diatla ganngwe(</i> ba tshwanetse go didimale. 4.Ga ba utlwile ba ka opa diatla ganngwe fela. 5. Dira seno makgetlo a mmalwa go fitlhelela barutwana botlhe ba tsiboga. 6. Barutwana ba tshwanetse go sisibala ba ntse mo ditulong tsa bona matlho a bone a le go morutabana.		Dirirsa pina e e maleba e e tsamaisanang le thitokgang	Dirirsa pina e e maleba e e tsamaisanang le thitokgang	Dirirsa pina e e maleba e e tsamaisanang le thitokgang	Dirirsa pina e e maleba e e tsamaisanang le thitokgang

Potso ya letsatsi	Kgaoganya barutwana go ya ka ditlhopha dile 6(e seng ka bokgoni). Ditlhopha di neelwe maina e ka nna a mebala,maina a diphologolo,maungo. Potso ya letsatsi yona e diragatswa fela	Gakolola barutwana ka Potso ya bona ya letsatsi. O ka dirisa motshameko wa kgogedi go ditlhopha sekai -Dinamune e mang ka dinao. -Magapu opang diatla gararo. -Diterebe tsikinyang mebele ya lona.	1. Kwala potso e elatelang mo tlapakwalelong le kerafo ya teng. O rata mmala ofeng mo mebaleng ee kwadilweng?				1.Kwala potso e elatelang mo tlapakwalelong le kerafo ya teng. O rata leungo lefe mo maungong a a kwadilweng?			1. .Kwala potso e elatelang mo tlapakwalelong le kerafo ya teng. O rata mofuta ofe wa phologolo mo go tse di kwadilweng?	Tswelela ka go diragatsa Potso ya letsatsi ka dipotso tsa go tshwana le “o rata eng thata ga ele merogo le maungo?”	Kwala potso e e amanang le thitokgang, dikarabo di se tseye letlhakore lepe maikaelelo magolo ke gore barutwana ba tseye karolo ka puo mo phapusing. O ba botse potso ba arabe mme morago o botse barutwana botlhe go boeletsa karabo e e neetsweng.	Kwala potso e e amanang le thitokgang, dikarabo di se tseye letlhakore lepe maikaelelo magolo ke gore barutwana ba tseye karolo ka puo mo phapusing.	Tswelela ka go Kwala potso e e amanang le thitokgang, dikarabo di se tseye letlhakore lepe maikaelelo magolo ke gore barutwana ba tseye karolo ka puo mo phapusing.sk ka tsatsi la gago la matsalo o ka rata thata go ja eng ?	Kwala potso e e amanang le thitokgang, dikarabo di se tseye letlhakore lepe maikaelelo magolo ke gore barutwana ba tseye karolo ka puo mo phapusing.
				Mmala wa namune	Botla a jwa tlhaga	p u r p	apo le	namune	perek isi						

	ka Mosupologo, Laboraro le Labotlhano. Kwala potso mo letlapakwalelong e nne e karabo e seng ee kgotsa nnya ebe ele maleba le thitokgang. Barutwana ba itse setlhophase ba leng mo go sona.		ga ba araba potso ya 2. Diragatsa go bontsha barutwana se ba bontsha barutwana Tlhokomela sekgala tshwanetseng go se dira ga se ba tshwanetseng magareng, fa go kgonega ba araba potso ya letsatsi. go se dira ga ba o ka laela setlhophase go Tlhokomela sekgala araba potso ya ema ka dinao ba neelana magareng, fa go kgonega o ka letsatsi. ka dikarabo ba ntse ba laela setlhophase go ema ka Tlhokomela dutse mo ditafoleng tsa dinao ba neelana ka dikarabo sekgala magareng, bone. Motlhang ba ntse ba dutse mo fa go kgonega o ka molawana wa seelo ditafoleng tsa bone. Motlhang laela setlhophase go magareng se sa dirisiwa molawana wa seelo ema ka dinao baka ka moo barutwana magareng se sa dirisiwa ke ka neelana ka dikarabo baka letlelelwang go moo barutwana baka ba ntse ba dutse mo kwala karabo tsa bone letlelelwang go kwala karabo ditafoleng tsa mo tsa bone mo bone. Motlhang tlapakwalelong. Kgango tlapakwalelong. Kgango kgolo molawana wa seelo kgolo ke go rotloetsa puo ke go rotloetsa puo go tswa go magareng se sago tswa go barutwana . barutwana . dirisiwa ke ka moo barutwana baka Fa motutwana a sena go Fa motutwana a sena go letlelelwang go neelana ka karabo ya neelana ka karabo ya gagwe kwala karabo tsa gagwe sk. Leungo le ke sk. Phologolo e ke e ratang ke bone mo leratang ke namune" leeba ,botsa barutwana botlhe tlapakwalelong. Kgango botsa barutwana botlhe gore a re ke phologolo efe e a ng kgolo ke go gore a re ke leungo lefe le e ratang? rotloetsa puo go a le ratang? tswa go barutwana . Fa motutwana a sena go neelana ka karabo ya gagwe sk. Mmala o ke o ratang ke o mohibidu" botsa barutwana botlhe gore a re ke mmala ofe o a o ratang?		1. Diragatsa go bontsha barutwana se ba bontsha barutwana Tlhokomela sekgala tshwanetseng go se dira ga se ba tshwanetseng magareng, fa go kgonega ba araba potso ya letsatsi. go se dira ga ba o ka laela setlhophase go Tlhokomela sekgala araba potso ya ema ka dinao ba neelana magareng, fa go kgonega o ka letsatsi. ka dikarabo ba ntse ba laela setlhophase go ema ka Tlhokomela dutse mo ditafoleng tsa dinao ba neelana ka dikarabo sekgala magareng, bone. Motlhang ba ntse ba dutse mo fa go kgonega o ka molawana wa seelo ditafoleng tsa bone. Motlhang laela setlhophase go magareng se sa dirisiwa molawana wa seelo ema ka dinao baka ka moo barutwana magareng se sa dirisiwa ke ka neelana ka dikarabo baka letlelelwang go moo barutwana baka ba ntse ba dutse mo kwala karabo tsa bone letlelelwang go kwala karabo ditafoleng tsa mo tsa bone mo bone. Motlhang tlapakwalelong. Kgango tlapakwalelong. Kgango kgolo molawana wa seelo kgolo ke go rotloetsa puo ke go rotloetsa puo go tswa go magareng se sago tswa go barutwana . barutwana . dirisiwa ke ka moo barutwana baka Fa motutwana a sena go Fa motutwana a sena go letlelelwang go neelana ka karabo ya neelana ka karabo ya gagwe kwala karabo tsa gagwe sk. Leungo le ke sk. Phologolo e ke e ratang ke bone mo leratang ke namune" leeba ,botsa barutwana botlhe tlapakwalelong. Kgango botsa barutwana botlhe gore a re ke phologolo efe e a ng kgolo ke go gore a re ke leungo lefe le e ratang? rotloetsa puo go a le ratang? tswa go barutwana . Fa motutwana a sena go neelana ka karabo ya gagwe sk. Mmala o ke o ratang ke o mohibidu" botsa barutwana botlhe gore a re ke mmala ofe o a o ratang?				bebetsididi kgotsa kuku?	
--	--	--	---	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

Tshitshinyo ya Tlotlofoko. Tlotlofoko e tla laolwa ke thitokgang e e tlhophilweng. Ruta mafoko a le 4 ka letsatsi go simolola ka beke ya 3 go feta.		Ruta barutwana lefoko : tshwana . a. Ba neele dibuka tsa go kwalela. b. Thala popego e e bonolo mo tlapakwalelong. c. Laela barutwana go thala popego ya go tshwana le ya gago mo dibukeng tsa bone. d. Boeletsa ga 4-5.	Ruta barutwana lefoko: farologana . a. Tsholetsa menwana go simolola ka 1-5. b. Tlhalosetsa barutwana go tsholetsa menwana go ya ka botona jwa one go bontsha pharologanyo ya ona. c. Boeletsa ga 4-5	Tshwana kgotsa farologana. a. Kgobakanya dilo jaaka dibuka tse 2 tsa puiso, pensele,pene,raba b. Bontsha barutwana nngwe ya dilo tse pedi. c. Tlhalosetsa barutwana gore fa dilo di tshwana ba tsholetse menwaya ya bone e metona kwa godimo . Fa dilo di sa Tshwane ba lebise menwana ya bona e metona kwa tlase .	Ruta barutwana ka lefoko bontsi a. Thala mola mo magareng ga letlapakwalelo. b. Thala dikgolokwe tse nne(4)mo ntlheng e nngwe. c. Thala dikgolokwe tse pedi ka fa ntlheng e nngwe d. Botsa gore ke ntlha efe e e nang le dikgolokwe tse dintsi. e. Boeletsa ka dinomore tse di farologaneng.	Ruta barutwana ka bonnye . a. Laela barutwana bale bararo go ema ka fa molemeng . b. Laela a le mongwe go ema ka fa mojeng. c. Botsa barutwana gore ke bafe ba bannye ka palo. d. Boeletsa ka dinomore tse dingwe tsa barutwana.	Botsalano, botshepegi,go tshepagala,tshiamo,tসা la ya nnete, sephiri,tshepiso, seba, terega, tshereletso,tshosetsa,pelokgale	Molemo, ditlhong, kopana,kgopolo, pelo e ntle, boikobo,boitshwarel o	Tlhomamisa, maikaelelo, botlhokwa,mpho, tlhotlhwa, sekgele, boparego,	Lepele, lemorago, malebogo, Maitsholo, Tshwetso, maikaelelo, ikgatholosa, Tletlebo,gobaakanya,matlha
Ditselana tsa go konosetsa kharihulamo	□ Tswelela ka go nonofisa Puo(Go reetsa le Go bua)o tswelletse go dithithokgang/dikgang □ Neela ditaelo le go disala morago. □ Tlhaloganya le go tsibogela dipotso tse dibonolo. □ Tsaya karolo mo metlotlong. Go buisa poko le go diragatsa ga mmogo le go opela Go ka tshamaka metshameko ka tlotlofoko.									
Letlha la go konosetsa										

Kgweditharo 1 malatsi 45	Beke ya1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
CAPS Setlhogo	Puiso- Puisokaelo ka ditlhopha Mosupologo,Labobedi, Laboraro, Labone, Labotlhano									
Diteng, dikgopolo, dikgono	Tlhatlhobo ya motheo: - Puiso e e edileng e rotloetsa puiso ka kopanelo. - Buisa kgang ka tlhatlhobo ya motheo o be o arabe dipotso.	Biletsa barutwana ka bonngwe go tlhomamisa puiso le go ba kgaoganya go ya ka bokgoni.Kgaoganya phapusi ka ditlhopa dile 5.Baakanya dibukana tsa puiso dile 3(1-magareng, 1- e e bonolo, 1- e e thata. Setlhopha 1: Morutwana o kgona go buisa mafoko a a balwang kgotsa ga a kgone gotlhelele. Setlhopha 2: Morutwana o itse mafoko a mmalwa a a itsegeng fela o tlhoka thuso ka go dumisa ditlhaka le go buisa mafoko. Setlhopha 3: Morutwana o itse mafoko a mmalwa, o tlhoka thuso go kapudisa mafoko a mangwe. Setlhopha 4: Morutwana o kgona go buisa mafoko a mantsi ga se gantsi a ka tlhoka thuso, ga eleteng ke e e potlana Setlhopha 5: Morutwana o kgona go buisa mafoko le a a sa a itseng ka thelelo le bokao jo bo maleba.			1. Ruta ka mokgwa o o kgethegileng wa puisokaelo ka ditlhopha. a. Tlhopa molebeledi go didimatsa barutwana. b. Tlhopa batlhokomedi ba dibuka tsa go buisa. c. Tlhalosa mokgwa wa go ya kwantle. 2. Kaela barutwana mokgwa wa go dirisa buka ya ditirwana.		Ka letsatsi reetsa setlhopha se le senngwe, neela tiro go tswa go buka ya ditirwana ya puso kgotsa tiro go se o se rutileng. Tlhopha tema e e maleba go ya ka setlhopha. Pele boeletsa mafoko a dirilweng mo bekeng. First revise the sight words of the week. Tlhopa morutwana mongwe go go buisetsa, re sa lebale sekgala magareng ka ntlha ya pabalesego ya rona go bolwetse jobo gailang Ba ka buisa ka setlhopha fela fa sebaka magareng se sa tlhole se obamelwa.			
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulama	- Buisetsa kwa godimo go tswa go buka ya gago mo puisokaelo ka setlhopha le morutabana.Setlhopha se buisa tema e e tshwanang le morutabana. - Dirisa malepa a go buisa a puo ya ntlha(go dumisa mafoko). Buisa ka thelelo le ka bokao jo bo maleba.. - Bontsha tiriso e e nepagetseng ya matshwao a puiso ga o buisetsa kwa godimo.. - Tswelela go aga mafoko go tswa go puisokaelo ka ditlhopha, puiso kopanelo le puiso ka nosi.									
Letlha la go fetsa										
CAPS Setlhogo	PUISO – PUISOKOPANELO Labobedi le Labone									
Diteng, dikgopolo, dikgono	Tlhatlhobo ya motheo: Araba dipotso tse di bonolo go tswa go kgang e e badilweng. Ditirwana tsa tekatlhaloganyo						Labobedi 1 Tshimologo ya Palo Labone-Palo ya ntlha	Labobedi– Palo ya bobedi Labone-Tshobokanyo	Labobedi-Tshimologo ya Palo Labone-Palo ya ntlha	Labobedi- Palo ya bobedi Labone- Palo ya bofelo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ditselana tsa go konosetsa kharikhulama	- Reetsa dikgang khutshwe. Neelana ka tatelano ya ditiragalo kgotsa buisa go tswa go buka e kgolo. - Araba dipotso go tswa mo tekatlhaloganyo. - Bolelela kwa pele. - Bonatsa maikutlo ka kgang. Tlhalosa ka moo kgang e go amileng ka teng. - Boeletsa go buisa - Buisa mokwalo wa gago kgotsa wa barutwana ba bangwe. - Buisa maboko le moribo e e tlwaelesegileng									
Letlha la go konosetsa										
CAPS Setlhogo	MEDUMOPUO Mosupologo, Laboraro, Labotlhano									
Diteng, dikgopolo, dikgono	Tlathobho ya motheo	Poeletso	Poeletso	Ditumammogo	Ditumammogo	Ditumammogo	Ditumammogo	Ditumammogo	Ditumammogo	Ditumammogo
	Tlathobho ya motheo e e dirilweng kwa Mophatong wa 2: Ditumammogo; kapodiso ya mafoko a ma khutshwane; kamano ya modumo le tlhaka.	Ditumanosi tse dipataganeng: oo Mosupologo: Itse medumo le mafoko Laboraro: Kgaoganyo ya mafoko. Labotlhano: Aga le go kapodiso mafoko	Ditumanosi tse dipataganeng: oa Mosupologo: Itse medumo le mafoko Laboraro: Kgaoganyo ya mafoko. Labotlhano: Aga le go kapodisa mafoko	Ditumammogo tse di pataganeng: ng Mosupologo: Itse medumo le mafoko Laboraro: Kgaoganyo ya mafoko. Labotlhano: Aga le go kapodisa mafoko	Ditumanosi tse dipataganeng: th Mosupologo: Itse medumo le mafoko Laboraro: Kgaoganyo ya mafoko. Labotlhano: Aga le go kapodisa mafoko	Ditumanosi tse dipataganeng: tl Mosupologo: Itse medumo le mafoko Laboraro: Kgaoganyo ya mafoko. Labotlhano: Aga le go kapodisa mafoko	Ditumanosi tse dipataganeng: kg Mosupologo: Itse medumo le mafoko Laboraro: Kgaoganyo ya mafoko. Labotlhano: Aga le go kapodisa mafoko	Ditumanosi tse dipataganeng: ts Mosupologo: Itse medumo le mafoko Laboraro: Kgaoganyo ya mafoko. Labotlhano: Aga le go kapodisa mafoko	Ditumanosi tse dipataganeng kwa tshimolong ya lefoko : th	Ditumammogo tse dipataganeng kwanbofelong jwa lefoko: ng
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulama	- Supa kamano ya mdumopuo le tlhaka ya ditlhaka tse di tsamayang di le nosi. - Aga le go kapodisa mafoko a makhutshwane (ditlhaka di le 3-4) o dirisa medumo e e ithutilweng. - Lemoga didumanosi tse di pataganeng. - Lemoga didumanosi tse di pataganeng.									
Letlha la go konosetsa										

CAPS Setlhogo	GO KWALA Labobedi le Labone								
Diteng, dikgopolo, dikgono	Tlhatlhobo ya Motheo: - Ditirwana tsa tiriso ya puo: Ditirwana tsa tlhatlhobo e e sa tlhomamang. - Go kwala: - Kwala dipolelo tse di nang le bokao. - Kwala temana ya dipolelo dile 3	1.Tlhalosetsa barutwana fa ba tlile go thala setshwantsho sa bone ba be ba kwala mela e mebedi ka bone.	1. Ba kaele fa ba tlile go kwala ka ga letsatsi la bone la ntlha mo sekolong. 2. Barutwana batla kwala mela e le mebedi ka	1. Tlhalosa fa barutwana ba tlile go thala setshwantsho sa phologolo e ba e ratang. 2. Barutwana batla kwala mela e le mebedi ka	1. Tlhalosa fa barutwana ba tlile go thala setshwantsho sa legae la bone. 2. Barutwana batla kwala mela e le mebedi ka legae.	Dikgang: Kwala temana ka go nna tsala e e siameng. Labobedi Go nna tsala e e siameng go raya gore.....	Labobedi.: Barutwana ba tlhotlha temana ya bone ya beke e e fetileng.	Labobedi: Kwala lenane la maikaelelo gago. Dilo tse ke ikaeletseng go di dira: 1. Ke ikaeletse go dira.....	Dikgang: Kwala temana ka seo o se ikaeletseng go sefithhelela Labob Labon

	- Rulaganya tiro ka mokgwa o o bonolo - Dirisa bonngwe le bontsi ga o kwala. - Dirisa pakajaanong, pakatlang gammogo le pakaphiti ga o kwala - Matshwao a puiso.	2.Dirisa popo ya setshwantsho sa gaga jaaka sekai mo tlapakwalelong.	Maikutlo a bone ka tsatsi la ntlha la bone. 3 Dirisa popo ya setshwantsho sa gago mo tlapakwalelong 4.Dirisa popo ka go kwala mela e mebedi ka fatlase ga setshwantsho sa gago.	Phologo ya bone. 3 Dirisa popo ya setshwantsho sa gaga sa phologolo mo tlapakwalelong 4. Dirisa popo ka go kwala mela e mebedi ka fatlase ga setshwantsho sa gago.	Dirisa popo ya setshwantsho sa gago sa legae mo tlapakwalelong. 4. Dirisa popo ka go kwala mela e mebedi ka fatlase ga setshwantsho sa gago.	Ke tsala e e siameng ka gonne... Labone Ke rata fa tsala ya me e.... Ke rata gape ga ditsala tsa me di..... Go nna tsala ee siameng go bothokwa gonne.....	Ke dirisitae ditlhaka kgolo. Ke dirisitse matshwao a puiso (!?) Ke buisitse mola wa me.	2. Ke ikaeletse go... 3.Ke ikaeletse go ... Labone: Kwala temana ka nngwe ya maikaelelo a gago a Labobedi	Maika Ke tlile go elelo fitlhelela am maikaelelo eke ame ka go... gonne ... Go bothokwa ka go nne... Ke tlile go....fa ke fitlheetse maikaelelo a me.
--	---	--	---	--	---	---	---	--	---

Ditselana tsa go konosetsa kharikhulama	- Dirisa dikgono tsa mokwalo o o rutilweng mo Puo ya Gae - Kwala manaane a a raraaneng a a nang le ditlhogo. - Kwala temana ya dipolelo di le 4-6 ka setlhogo se se tlwaelesegileng. - Dirisa dikgato tsa go kwala(go dira ditlhangwa tsa ntlha, go kwala, go tseleganya, go tlhagisa) - Dirisa matshwao a puiso a a ruilweng mo Puo ya Gae. - Peleta mafoko a a tlwaelegileng ka nepagalo le go leka go peleta mafoko a a sa tlwaelegang mo - kisong ya medumopuo - Aga sefalana sa mafoko le thanodi e eleng ya gagwe - Dirisa dithanodi tsa bana									
Letlha la go fetsa										
CAPS Setlhogo	TIRISO YA PUO LABOTLHANO									
Diteng, dikgopolo, dikgono							1. Tlhaloganya le go dirisa marui. 2. Tlhalosa fa marui a dirisetswa go bontsha fa selo e le sa gago. 3. Tlhaloganya le go dirisa marui sk (Ke buka ya me.)	Maemedi Tiriso ya leemedi.	Bontsi Mafoko a manngwe ga a na bontsi sk (metsi) fa a mangwe a na le bonts sk (namune- dinamune, Pitse- dipitse)	Go tlhaloganya le tiriso ya Pakajaanong.
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulama	- Tlhaloganya le go dirisa pakajaanong. - Tlhaloganya le go dirisa masupi, sk (le, tse, ba, a, se). - Tlhaloganya le go dirisa marui, sk (Ke buka ya me, Ke setlhako sa me) - Boeletsa thutapuo nngwe e e ithutilweng kwa ntle ga phaposiborutelo/kwa gae.									
Letlha la go konosetsa										

Ditirwana tsa tleleletso			Thala setshwantsho sag ago le tsala o be o kwala ka sona.	Thala mpho e o ka e neelang tsala ya gago o be o kwale ka ga yona.	Thala selo se o oletsang o ka sefenya.	Thala o be o kwale ka se o kileng wa sefenya.
Kitso eo nang le yona			Kitso ya thitokgang e ka tlisa mowa o o edileng. Dirisa dipotso go tlhotlhomisa kitso.			
Didiriswa (kwantle le buka) go tokafatsa thuto	Ditirwana tsa tlhatlhobo ya motheo	Bongwefatso jwa ditirwana	Buka e kgolo Karata ya mafoko Ditshwantsho Posetara Buka tsa puiso Pampiri tsa ditirwana tse di dirisiwang			
Tlhatlhobo ya thuto (Tlhatlhobo e e sa tsepameng)	- Ditirwana tsa phapusi di tlhoka go tlhatlhubiwa mo tsamayong ya thuto mo dithutapuong. - Bokgoni bo tshwanetse go tlhatlhabiwa go letlelela barutwana go nna le monyetla wa go supetsa bokgoni jwa bone.. - Seno se ka diragadiwa e seng ka tlwaelo ka nako tsotlhe.					
Tlhatlhobo ya thuto SBA (Tlhatlhobo e e tsepameng)	- Ditirwana di ka diragatswa le go tlhatlhubiwa ka nako ya dithuto. - Ga se pateletso go tlhatlhoba dikgono se sebotlhokwa ke go naya morutwana nako ya go diragatsa dikgono ka puo kgotsa tiragatso. - Ruburiki, lenaane la dipotsolotso le tiro kwalo di ka dirisiwa. - Tlhatlhobo e dirwa fela fa dikgopolo di fitlheletswe le barutwana ba kile ba neelwa ditirwana ka ga seo.					

TLHATLHOBO

TLHATLHOBO YA MOTHEO 2021

Maitlhommo a tlhatlhobo ya motheo ke go go lemosa se barutwana basa seitseng gore ose gatelela mo kgweditharo eo.

PUO TLAELETSO YA NTLHA MOPHATO 3 KGWEDITHARO 1

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA			MEDUMOPUO			PUISO				GO KWALA						DITSHWAELO (Fa go tlhokagala)
DIBEKE TSA GO DIRAGATSA:	1-3	1-3	1-3	1-3	1-4	1-4	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	
TAETSI: Morago ga temogo Tiragatso tsa barutwana □ O kgonne ▲ kgotsofatsa ● botoka X o paletswe	Tswela ka go aga puo (Go reetsa le go bua) Tlotlofoko o dirisa thitokgang e e tlhophilweng.	Reetsa o be o nnela tatelano ya ditiragalo	Bontsha go tthaloganya tlotlofoko ka go supa dilo mo phapusing	Aga le go kapodisa mafoko a makhutshwane.	Lemoga ditumanosi tse di pataganeng.	Lemoga ditumanosi tse di pataganeng kwa bofelong	Dirisa ditogamaano tsa puiso tse o di ithutleng mo Puong ya gae	Puiso ka thelelo e e oketsegileng le go ithalosa sentle.	Supa go tthaloganya matshwao a puiso fa o buisetsa kwa godimo	Araba dipotso tsa bokao jo bo tseneletseng tsa kgang.	Rulaganya mela ka tatelano ya ona o be o a kwala mo bukeng.	Kwala temana ya dipolelo di le 4-6 ka sethogo se se tlwaelesegileng	Kwala dntlhatlhaloso tsa ditshwantsho o dirise lethomeso	Dirisa matshwao a puiso a o a ithutleng ko Puo ya gae	Kwala dipolelo tse di nang le bokao o dirisa marui ka nepagalo.	Kwala dipolelo tse di nang le bokao o dirisa pakajaanong ka nepagalo.	
Maina a Barutwana																	

LENAANE LA TLHATLHOBO

Dikarolo	Ke dikgono dife tse di tlhatlhobiwang	Mokgwa wa Tlhatlhobo	Didiriswa tsa Tlhatlhobo	Maduo (Tsitsinyo)	Letlha la pheletso ya tiro	Letlha la konesetso ya tiro
Go reetsa le go bua	- Go bontsha tlhaloganyo ya tlotlofoko ka go supa dilwana mo phaphusing kgotsa ka go supa gotswa mo setshwantshong o oraba dipotso go tswa go morutabana. - Go araba dipotsa tse dibonolo go tswa go kgankhutswe.	Kelotlhoko/ tiragatso le puo	Ruburiki	7 7	Bofelo jwa beke ya 9	
	Tlhatlhobo ya motheo		Lenaane la dipotsolotso	n/a		
Molaetsa go morutabana: Tlhatlhobo e dirwa fela fa dikgopolo di fitlheletswe le barutwana ba kile ba neelwa ditirwana ka ga seo. Ka beke y abo 9 barutwana ba tshwanetse go bob a tlhatlhabilwe ka dikgono tse pedi. Mo go SASAMS re tsenya fela maduo a Go reetsa le go bua.						
Medumopuo	Ditumammogo tse di pataganeng	Kelotlhoko/ tiragatso le puo	Ruburiki	8	Bofelo jwa beke ya 9	
	Tlhatlhobo ya motheo		Lenaane la dipotsolotso	n/a		
Molaetsa wa morutabana: Tlhatlhobo e dirwa fela fa dikgopolo di fitlheletswe le barutwana ba kile ba neelwa ditirwana ka ga seo. Dikgono tsa medumopuo di elwa tlhoko le go tlhatlhabiwa mo tsamaong ya dithuto. Beke ya 9 ke ya go abela barutwana maduo go ya ka checklist le ruburiki. Mo SASAMS re tsenya fele maduo ale 1 eleng a Medumopuo.						
Puiso Puo	- Araba dipotsa tse dibonolo go tswa go kgankhutswe - Tlhatlhobo ya motheo	Kelotlhoko/ le puo	Ruburiki/ Lenaane la dipotsolotso	5	Bofelo jwa beke ya 9	
Molaetsa wa morutabana: Tlhatlhobo e dirwa fela fa dikgopolo di fitlheletswe le barutwana ba kile ba neelwa ditirwana ka ga seo mo thutong ya letsatsi .Barutwana ba elwa tlhoko le go tlhatlhabiwa mo dikgonong tsa Puiso mo dithutong tsa letsatsi. Ka beke 9 maduo a barutwana go ya ka ruburiki a diragadiwa.Mo SASAMS re tsenya fela maduo ale 1 eleng a go reetsa le go bua.						
Go kwala	- Kwala temana ya mela ele 4-6. - Tlhatlhobo ya motheo	Go kwala	Buka ya ditirwana	12 (go laolwa ke ruburiki e e dirisitswe)	Bofelo jwa beke ya 9	
Molaetsa wa morutabana: Dikgono tsa go kwala di elwa tlhoko ka nako ya puiso ka kopanelo. Ka beke ya 9 o tshwanetse wa be o feditse tlhatlhobo ya barutwana. Ga gona tlhatlhobo le fa ele go rekota maduo go SASAMS.						
PALOGOTLHE YA MADUO: Maduo a tsenngwa mo SASAMS a fetoletswe go seelo sa 1-7.						

TLHATLHOBO YA THUTO: TLHATLHOBO YA SBA							
PUO TLAELETSO YA NTLHA MOPHATO 3 KGWEDITHARO 1							
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA			MEDUMOPUO	PUISO	GO KWALA	DITSHWAELO (Fa go tlhokagala)
BEKE	7-8			7-8	7-8	7-8	
KELO / DIRISA RUBURIKI E LATELANG							
LETLHA							
MADUO	7	7	14	8	5	12	

DIRUBURIKI TSE O KA DI DIRISANG:**GO REETSA LE GO BUA**

MAIKAELELO	1 .Go bontsha tlaloganyo ya tlotlofoko ka go supa dilwana mo phaphusing kgotsa ka go supa gotswa mo setshwantshong o oraba dipotso go tswa go morutabana. 2. Go araba dipotsa tse dibonolo go tswa go kgankhutswe.			
NAKO YA TIRAGATSO	1. Beke 7 kgotsa 8 ga barutwana ba tlwaetse ebile ba setse ba kwala. 2. Beke 7 kgotsa 8 Tiro ya molomol: Potsa ya letsatsi.			
TIRWANA 1 MADUO	Maemo 1 1-2	Maemo 2 3-4	Maemo 3 5-6	Maemo 4 7
Netefatsa fa barutwana ba le mo seeming se se siameng go fe feleletsa tirwana ya go kwala. Morago biletša barutwana ka bonngwe ka bonngwe kwa go wena. Dirisa setshwantsho go tswa go kgang ya beke ya Buka kgolo, kgotsa bukana ya tiro ya DBE. Santlha laela morutwana go supa dilwana di le 2 tse o tlaa di bitsang ka maina.	Morutwana o kgona go supa e nngwe ya dilwana tse morutabana a di supileng. Morutwana o paletswe ke go neelana ka dilwana tse morutabana a di supileng.	Morutwana o kgonne go supa dilwana tsotlhe tse morutabana a di kaileng. Motutwana ga a kgona goneelana ka maina a dilwana tse morutabana a di supileng.	Morutwana o kgonne go supa dilwana tsotlhe ka nepagalo. Morutwana o kgonne go supa selwana se le nosi fela go tswa gotse di supilweng ke morutabana.	Morutwana o kgonne go supa dilwana tsotlhe ka nepagalo. Morutwana o kgonne go neelana ka maina a dilwana tsotlhe ka nepagalo.
TIRWANA 2 MADUO	Maemo 1 1-2	Maemo 2 3-4	Maemo 3 5-6	Maemo 4 7
Buisa kgangkhuswe mme morago o ka botsa barutwana dipotso ka ga yona.	Morutwana ga a kgone go araba dipotso kwa ntle le thuso go tswa go morutabana.	Morutwana o araba dingwe tsa dipotso ka thuso ya morutabana.	Morutwana o araba dipotso ka bokgabane.	Morutwana o araba dipotso tsotlhe ka bokgabane.
TLHAKANYO YA MADUO - Tlhakanya maduo a morutwana go tswa go 7 go ditirwana tse pedi, go kereya palogotlhe ya 12. - Aroganya palogotlhe ka 2 go kereya bolekeyetsi jwa 1-7 jwa mo raporotong.				

MEDUMOPUO				
MAIKAELELO	Goitse le go bopa mafoko.			
TIRAGATSO	Fetsa tiro eno ka beke ya 8-9.Dira seno ka nako e e beetsweng medumopuo.			
TIRWANA	• Barutwana ba direla tiro ya bone mo dibukanang tsa go kwalela • Baletle go kwala dinomore go tswa 1-10 • Ba reetse ka kelotlhoko mme ba arabe go ya ka dinomore. DIRISA MAFOKO A MAKHUTSWANE(Ditlhaka di le 3-4) 1. Kwala tlhaka ya ntlha ya modumo wa lefoko supa 2. Kwala tlhaka ya ntlha ya modumo wa lefoko leta 3. Kwala tlhaka ya ntlha ya modumo wa lefoko ruta 4. Kwala tlhaka ya bofelo ya modumo wa lefoko kala 5. Kwala tlhaka ya bofelo ya modumo wa lefoko podi 6. Tlhakanya medumo go aga lefoko th-la 7. Tlhakanya medumo go aga lefoko kg-la 8. Tlhakanya medumo go aga lefoko tsa-la 9. Tlhakanya medumo go aga lefoko ti-la			
RUBIRIKI	1.	2	3	4
Lemoga ditumanosi tse di pataganeng.	Morutwana ga a kgone go lemoga kamano ya modumo wa tlhaka ya ditlhaka tse di tsamayang di le nosi.	Morutwana o kgona go lemoga modumo wa tlhaka e e simololana lefoko.	Morutwana o kgona go lemoga modumo wa tlhaka le bofelo jwa lefokp tse di tsamayang di le nosi	Morutwana o kgona go lemoga modumo wa tlhaka ya ditlhaka tse di tsamayang di le nosi
Lemoga ditumanosi tse di pataganeng kwa bofelong jwa lefoko.	Morutwana ga a kgone go lemoga ditumanosi tse di pataganeng.	Morutwana o leka go lemoga ditumanosi tse di pataganeng ka thuso ya morutabana	Morutwana o kgona go lemoga ditumanosi tse di pataganeng	Morutwana o kgona go lemoga ditumanosi tse di pataganeng kwa bofelong jwa lefoko

PUISO	
MAITLHOMO	Puiso ya kgang ya barutwana ga mmogo le morutabana, e latelwa ke motlotlo ka ga yona.
TIRAGATSO	Dira seno go simolola ka beke ya 7-9

TIRWANA	Dira seno ka nako ya Puo ka ditlhopha, o sena go neelana barutwana tirwana gore go se nne le modumo. Biletsa setlhopha sa letsatsi kwa pele, mme o ba tlhalosetse fa o tlile go bua ka kgang go tswa go buka e kgolo ya beke e e fetileng. Bagakolole ka kgang ka go ba supetsa dinepe tsa sona le go ba botsa dipotso Botsa dipotso jaaka: 1. Leina la setlhogo ke mang? 2. Lebaka ke eng gore setlhogo e be ele seo? 3. Badiragatsi ke bo mang? 4. O rata modiragatsi ofe? Goreng? 5. Ke modiragatsi ofe yo o sa morateng? Lebaka ke eng? 6. Bothata ke eng? 7. O ithutile eng go tswa go kgang e e boisitsweng? Reetsa barutwana ka kelotlhoko mme ba neelwe sebaka sa go ka araba.				
RUBURIKI	1.	2	3	4	5
	Morutwana ga a tlhaloganye kgang. O tlhoka thuso ya morutabana go ka tshwaela ka kgang.	Morutwana o leka go tshwaela ka kgang. O sokola go dirisa tlotlofoko e e maleba.	Morutwana o kgona go tshwaela sengwe le go dirisa tlotlofoko e e maleba ka kgang.	Morutwana o tshwaela ka kgang le go dirisa tlotlofoko ka nepagalo	Morutwana o kgona go araba dipotso tsotlhe malebana le kgang. Morutwana o tshwaela ka kgang le go dirisa tlotlofoko ka nepagalo

GO KWALA RUBURIKI				
MAITLHOMO	Morutwana o dirisa letlhomiso la kgang go feleletsa temana ka mela e le 4-6.			
Tiragatso	Seno se diriwa go tloga ka beke ya 7 -9			
Tirwana	Dira jaaka gale Phutha dibuka tsa kwalelo fa barutwana ba feditse go kwala.			
RUBURIKI	1	2	3	4
DITENG	Tshwaelo ya morutwana ga e tsamaisane le setlhogo gotlhelele. Morutwana o boeletsa mola ga ntsi.	Morutwana o araba sentle go ya ka setlhogo.O tswela ka go neelana ka dintlha tse di maleba. Morutwana o boeletsa mola.	Morutwana o araba sentle ka bokgabane go ya ka setlhogo.O tswela ka go neelana ka dintlha tse di maleba	Morutwana o araba sentle ka bokgabane go ya ka setlhogo.O tswela ka go neelana ka dintlha tse di maleba a dirisa tlotlofoko e e maleba.

THULAGANYO	Temana e na le dintlha tsa tshimologo, bogare le bokhutlo jwa kang. Dintlhakgolo ga di bonagale le go lomagana.	Temana e na le dintlha tsa tshimologo, bogare le bokhutlo jwa kang. Dintlhakgolo ga di kgotsofatse go lomagane sentle.	Dintlha tsa tshimologo, bogare le bokhutlo jwa kang di maleba..Dintlhakgolo di a kgotsofatse le go lomagana sentle	Dintlha tsa tshimologo, bogare le bokhutlo jwa kang di maleba.Dintlhakgolo di a kgotsofatse le go lomagana sentle
PAAKANYO YA PUO	Morutwana o na le tlotlofoko .Ga a dirisi garama e e ntswa e ae rutilweng.Morutwana o leka go baakanya le go siamisa thuta puo, piletsa,tiriso ya ditlhaka tse dikgolo mme go setse diphoso tse dintse.	Morutwana o dirisa mafoko a maswa a a rutilweng le go leka go dirisa thutapuo e a erutilweng.Morutwana o baakanya diphoso morutwana o o baakanya piletsa le matshwao a puiso le tiro ya bona, mme go dula go na le diphoso.	Morutwana o dirisa mafoko a maswa le thutapuo sentle. Morutwana o baakanya diphoso tsa tiro ya gagwe ya thutapuo le matshwao a puiso.	Morutwana o dirisa mafoko a mantshi a maswa le thuta puole matshwao a puiso.Morutwana o kgona go baakanya diphoso tsa gagwe tsa thutapuo le matswhwao a puiso kwa ntle le bothata.

THADISO YA MEDUMOPUO YA KGATO YA MOTHEO

	MOPHATO 1		MOPHATO 2		MOPHATO 3	
	THITOKGANG	MEDUMOPUO	THITOKGANG	MEDUMOPUO	THITOKGANG	MEDUMOPUO
K1 B1	GO ITLWAETSA		LENAANE LA TSHOBOKANYO LE TLHATLHOBO YA MOTHEO Mafoko j, w, r, -ala, -ana		LENAANE LA TSHOBOKANYO LE TLHATLHOBO YA MOTHEO Poeletso ya oo ee ii tl th kg ts ng	
K1 B2						
K1 B3	Re ya sekolong	Medumo ya mo tikologong				
K1 B4		Medumo ya mo tikologong				
K1 B5	Ba lelapa la me	Medumo ya mo tikologong				
K1 B6		a				
K1 B7	Re tshamekela kwa ntle.	s	Keteko ya malatsi a botsalo.	e	Botsala ke eng?	tl
K1 B8		t		i		kg
K1 B9	Re na le maikutlo	p	Dipalangwa	o	Maikemisitso	ts
K1 B10		Poeletso		u		th
K2 B1	Ditsala	i	Go thusa ditsala tsa rona	Poeletso: e i -ala	Re bana ba motho	
K2 B2		n		Poeletso: o/u / ela		oo
K2 B3	Go jala	m	Go ipeela diphitlhelelo	r	Ikatiso e a lolamisa!	ee
K2 B4		h		s		oa
K2 B5	Diphologolo	o	Rotlhe re na le maikutlo!	Ditumanosi tse di pataganeng	Balelapa ba a tlhokomelana	ng/-ile
K2 B6		b		Ditumanosi tse di pataganeng		ch/cl
K2 B7	Metshameko	f	Go dira diphoso	-ng	Kgeriso	a-e
K2 B8		k		-ile		i-e
K2 B9	Dikolojwane tse tharo	e	Go nna o babalesegile e bile o na le boikarabelo.	Poeletso	Re bakwadi	o-e
K2 B10		Poeletso		Poeletso		u-e
K2 B11						Poeletso
K3 B1	Dipalangwa	-ng	Ditso	kg	Kutlwelobotlhoko	aa
K3 B2		g		th-		oo
K3 B3	Go dira mmogo	d	Loago	ts	Botshepegi	ee
K3 B4		u		tl		uu

K3 B5	Diaparo	r	Kgopolo ya boithamedi	Mafoko a losika	Tharabololo ya mathata	
K3 B6		f		-ile, , -ela		
K3 B7	Go buisa go monate	l	Go ja dijo tseo di siametseng mebele ya rona	ph	Go ithuta dilo tse dintšhwa	tlh
K3 B8		Bontsi		tw		
K3 B9	Go tshwara mebele ya rona e itekanetse ebile e babalesegile.	Bontsi	Go tshwenyega le go boifa	sw	Boitshupo	Ts/th
K3 B10		Poeletso		jw		Tlh/ kgw
K3 B11				Poeletso		
K4 B1	Tharabololo ya bothata	j	Tharabololo ya mathata		Maatla a thuto	oa/
K4 B2		s		kg		ai
K4 B3	Re a gola e bile re a fetoga	p	Bagaka ba rona.	th	Go iketla le sosologa	ei
K4 B4		m		ts		tlh
K4 B5	Ditiragalo tsa rona tse di fetileng	k	Kgeriso le ditebego	tl	Kutlobothoko	tsh
K4 B6		Poeletso		ph		
K4 B7	Monate wa Bonetetshi	Bontsi	Tiriso ya thekenoloji	Poeletso	Ditiragalo	Poeletso
K4 B8		Bontsi		Tlhatlhobo		-ela/-ega/-isa
K4 B9	Ipaakanyetso ya 20200	Poeletso		Poeletso		megatlana
K4 B10		Poeletso		Poeletso		Poeletso

Lenaane la ngwaga la go ruta 2021 – Kgwedi tharo 2: PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO Grade 2

Kgwed itharo:2 Mophato:2 Malatsi:51	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Thitokgang e e tsitsintsweng	Go thusa ditsala	Go thusa ditsala	Go nna le maitlhomo	Go nna le maitlhomo	Re na le maikutlo	Re na le maikutlo	Go dira diphoso	Go dira diphoso	Go nna o babale segile le keletlhoko	Go nna o babalesegile le keletlhoko
Thitokgang ya Pegelo ya Pholisi ya Bosetšhaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo	GO BUA LE GO REETSA LE BUA Di dirwe ka Mosupologo Laboraro le Lamatlhatso - Sisimolola ka ditumediso - Dipina/diraeme (Dipina/diraeme tse di neetsweng ke dikai fela – tlhopa pina/raeme go ya ka setlhogo se o se tlhopileng) - Dipotso tse di bulegileng (dipotso tse di senang dikarabo tse di nepagetseng) - Tlotlofoko ya letsatsi, le mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa.									
DITENG/DIKGOPOL O/DIKGONO	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso
Pina/ Raeme	Mafoko a pina Neela ka pina e e maleba le setlhogo	Diragatsa <i>Diragatsa pina</i>	Mafoko a pina Neela ka pina e e maleba le setlhogo	diragatsa <i>Diragatsa pina</i>	Mafoko a pina Neela ka pina e e maleba le setlhogo	Diragatsa <i>Diragatsa pina</i>	Mafoko a pina Neela ka pina e e maleba le setlhogo	Diragatsa <i>Diragatsa pina</i>	Mafoko a pina Neela ka pina e e maleba le setlhogo	Diragatsa <i>Diragatsa pina</i>

	Kgwed itharo:2 Mophato:2 Malatsi:51	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	
Potso ya letsatsi	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	
Tlotlofoko e e tsitsintsweng Tlotlofoko e tla ikaega ka setlhogo se se tihopilweng (ruta mafoko a le 4 ka letsatsi)	Botsala, kutlwelobothoko, thusa, go itumela, go ikakga, go itheledisa, kwa ntle, go itirisa, mo teng, ditshamikisi, motshameko	tshega, sephiri, arogana, seneke, go atlarela, go tshwara ka letsogo, go tihaloganya, go reetsa, go sotla, pelontle, emela, go kgerisa	maitlhommo, bokamoso, tokafala, ka bonako, bo phepa, botoka, sireletsega, madi, reka,	bonolo, boima, phitlhelelo, kgaisano, lenaane, tiro, mokgwa, leka, ipela, malebogo, botlhale, go dira ka thata, phitlhelelo, go sa kgone , leka, go itlhoboga	Ka pele, thari, ngongorega, go sa itumela, loeto, lapile, tlala, lenyora, go sa iketla, kwa ngakeng, loeto, go swaba	Swabile , tlhopa, thuto, go sa kgone, tlhakatlhakane, kgotatso, morwa rre, motsadi, leta, edimola, ka tidimalo, tsoga	phoso, kotsi, maitshwarelo, go kopa tshwarelo, kgopa, go ikhutsa, go iketla, go latlhela ka kelotlhoko, ka kelotlhoko, mae a a fuduilweng, botlhaswa	Go lebala, go utlwa botlhoko, mapodosi, sephiri, go tsamaela kwa , kgakala, tlhobaela, go tihobaela, go tihaloganya, bifile, tsela, fa fatshe	timela, lefifi, sekgwa, maikarabelo , lebanta la setulo, pabalesego, go sa babalega, apara, morwa, morwadi, go tshoga, go itlhaganela,	Go koba, go palama, gagola, leswe, , phologolo, tlhokomela phepa, hepa, phoso, maitemogel o, ope, mongwe le mongwe
Mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa	leotwana, jang, gae, kgweetsa, leta	rona, re ne , ka, a re setlhare	Ka kopo, halofo tshingwana, baeke, tihaloganyo	mmogo, lobopo, go lekane, di katsana, modumo	Mangwane,rakg adi,mamogolo,di tlhokego, itumetse, ntsale, o ne	bontlel, malomo, dijo tshegare, reetsa	ditsala,, ka bonako, tla	Utlwile, mamina, tshameka. tshega	sephutelwana, polasi, go kgabaganya , koba, khutshwane	legae, thatathata, kgone, maswabi, lapile
Phitlhelelo ya Kharikhulamo le go e sala morago	Ditirwana tsa letsatsi le letsatsi (Ura e le 1 mo bekeng) E le nngwe kgotsa go feta ya ditirwana tsa di latelang • simolola go tlhabolola tlotlofoko ya puo ya molomo (go reetsa le go bua) a dirisa dithitokgang / ditlhogo jaaka —Diaparo tsa me • O tsibogela ditumediso le ditaelano tse di bonolo, a dirisa dikapolelo, sk. ‘Dumelang’, Lo tsogile jang? Ke tsogile sentle • O dira dikopo tse di bonolo, sk. ‘Ke kopa go ya kwa ntlwaneng ya boithusetso’ • O supa dilo mo phaposiborutelo kgotsa mo setshwantshong go ya ka tsibogelo le ditaelo tsa morutabana, sk. —Mpontshe mosetsana wa mosese o mohibidu. • O neela maina a dilo mo setshwantshong kgotsa mo phaposiborutelo go ya ka tsibogo le dipotso tsa morutabana, sk. —Ke eng seo? Ke hutshe. • O tsibogela ka namana ditaelo tsa molomo tse di bonolo, sk. —Apola jeresi ya gago. • O tsibogela dipotso tse di bonolo, sk. _Mmala wa jeresi o ntse jang? Mohibidu. • O tihaloganya le go dirisa dipopego tsa puo mo bokaong jwa tsona, sk. bongwe le bontsi setlhako - ditlhako tse di bonolo. • O opela dipina tse di bonolo a diragatsa ka kaelo ya morutabana • O tsena mo go tshwanetseng a diragatsa mo diraemeng le mo dipineng, • O tshameka motshameko wa puo, sk. morutabana o fitlha hutshe mo phaposiborutelo mme a be a botsa dipotso a diragatsa, hutshe e fa kae? A e ka fa tlase ga tafole? A e mo kobotlong/ khabotong? jj.									
	Letlha la go feleletsa									

Kgweditharo:2 Mophato:2 Malatsi:51	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Week 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Thitokgang ya Pegelo ya Pholisi ya Bosetšhaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo	GO BUISA – GO BUISA KA DITLHOPHAKAELO Lamatlhatso Labobedi Laboraro Labone le Lamatlhatso									
DITENG/DIKGOPOLLO/ DIKGONO	- Boeletsa setlhopa sa gago fa go tlhokega - Kgaoganya phaposi ka ditlhopa di le tlhano - neela phaposi yotlhe tirwana go e dira fa o setse o tshwaragane le setlhopa sa letsatsi (letlhare la tiro, DBE workbook jj.) - tlhopa setlhangwa se se lekaneng bokgoni jwa setlhopa jwa go buisa - boeletsa mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa mo setlhangweng - Ruta baithuti leano le mmuisi a ka le dirisang go akanya ka tatelano gore a ka kgona go buisa mafoko a a sa itseng le bokao ba ona									
Phitlhelelo ya Kharikhulamo le go e sala morago	- Buisetsa kwa godimo mo bukeng ya gago mo puisokaelo ka ditlhopha le morutabana - Ditlhopha tsotlhe di buisa kgang e e tshwanang kgotsa ditlhangwa tse e seng tsa maitlhamelo le morutabana - Dirisa maano a puiso a a rutilweng mo puong ya gae go dira tlhaloganyo le go itekola ka boena fa a buisa (medumopuo, tiriso e e nang le mafoko a a thusang go bona karabo, tshekatsheko ya popego, mafoko a ba a bonang le go a bua). - Buisa ka thelelo e e oketsegileng le go itlhalosa sentle. - Bontsha go tlhaloganya matshwao a puiso fa o buisetsa kwa godimo. - Simolola go aga tlotlofoko go tswa mo Puisokaelo, kopanelo le puiso ka nosi.									
Letlha la go feleletsa										
Thitokgang ya Pegelo ya Pholisi ya Bosetšhaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo	GOBUISA – PUISOKOPANELO Labobedi le Labone									
DITENG/DIKGOPOLLO/ DIKGONO	Labobedi 1 pele ga puiso Labone – puiso ya ntlha	Labobedi 2- puiso ya bobedi Labone 2 – tirwana morago ga puiso	Labobedi 1 pele ga puiso Labone – puiso ya ntlha	Labobedi 2- puiso ya bobedi Labone 2 – tirwana morago ga puiso	Labobedi 1 pele ga puiso Labone – puiso ya ntlha	Labobedi 2- puiso ya bobedi Labone 2 – tirwana morago ga puiso	Labobedi pele ga puiso Labone puiso ya ntlha	Labobedi 2- - puiso ya bobedi Labone 2 – tirwana morago ga puiso	Labobedi 1 pele ga puiso Labone – puiso ya ntlha	Labobedi 2- - puiso ya bobedi Labone 2 – tirwana morago ga puiso
Phitlhelelo ya Kharikhulamo le go e sala morago	- Reetsa dikgangkhutshwe, ikgotse ditlhangwa tse e seng tsa boitlhamedi, kgotsa buisa go tswa mo bukeng e kgolo kgotsa diphousetara tsa ditshwantsho, sk. _Motse wa šwa, ka go ijesa monate le go tsena fa gare fa go tshwanetseng ka nako e e maleba. - Go tlhaloganya le go tsibogela ditaelo, sk. _Ntshupetse maru'. Ntshupetse legodimo, bala matlapana a a fa fatshe, A makae ka palo? - Araba dipotso tse dikhutshwane tse di bonolo tsa lefoko ka lefoko ka ga kgang, sk. 'Bana ba									

Letlha la go feleletsa	itsetse jang gore pula e tla na ka moso? • Neela maina a dilo dingwe mo setshwantshong o tsibogela dipotso tsa morutabana, sk: `O bona eng fa fatshe. Matlapana a le matlhano. • Diragatsa kang ka go dirisa mmuisano. • Ka thuso ya morutabana boeletsa kang.									

Kgweditharo:2 Mophato:2 Malatsi:51	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Thitokgang ya Pegelo ya Pholisi ya Bosetšhaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo	MEDUMOPUO Mosupologo , Laboraro le Labotlhano									
DITENG/DIKGOPOLO/DI KGONO	Boeletsa medumopuo magareng ga medumo e e tlhakanyang tlhogo e e rutilweng mo kgweditharo 1 (sk: `e le `i Leba modumo wa a le e aga ama ata ema epa ega	Boeletsa medumopuo magareng ga medumo e e tlhakanyang tlhogo e e rutilweng mo kgweditharo 1 (‘e’ le ‘i’ le ‘o’ le ‘u’) Leba modumo wa b le p bopa bana bela bina bua pina pula pela	-ng (mo bofelong jwa mafoko) <i>Sekolong, toropong,nageng, tirong.polasing, nokeng, morakeng jj</i> le Mosupologo: Itsise modumo le mafoko. Laboraro – aga le go kgaoganya mafoko Labotlhano: Fa o fetsa go aga mafoko, a bana ba a kwale mo dibukeng tsa tiro	-ela (mo bofelong jwa mafoko) <i>Rokela,ragela,tlogel a,lekela, agela,jj</i> Mosupologo: Itsise modumo le mafoko. Laboraro – aga le go kgaoganya mafoko Labotlhano: Fa o fetsa go aga mafoko, a bana ba a kwale mo dibukeng tsa tiro	medumo e meleele le e mekhutshwane Modumo wa tumanosi e khutshwane o tlhagisiwa ke fa tumanosi mo di nokong e salwa morago ke tumammogo (mofuta o wa dinoko o bidiwa dinoko the di tswalegileng) Tlhalosa modumo mo ditumanosi tse di telele le tse di khutshwane. Moodumopuo o moleele o na le ditumammogo tse di pataganeng fa o mokhutswane o na le tumanosi e le nngwe.	medumo e meleele le e mekhutshwane <i>mooki – noka</i> <i>maaka – mala</i> <i>leeba-leba</i> <i>tiisa –tila</i>	Mafoko a a felelang ka - ai kaila , saila‘, Laila gaila, jj Mosupologo: Itsise modumo le mafoko Laboraro - aga le go kgaoganya mafoko Labotlhano: Fa o fetsa go aga mafoko, a bana ba a kwale mo dibukeng tsa tiro.	Mafoko a a felelang ka - lela <i>Epela, agela, opela. jj</i> Mosupologo: Itsise modumo le mafoko Laboraro - aga le go kgaoganya mafoko Labotlhano: : Fa o fetsa go aga mafoko, a bana ba a kwale mo dibukeng tsa tiro	Boeletsa medumo yotlhe e e rutilweng go fitlha fa. Mosupologo : boeletsa dikarata tsa mafoko/ ditshwantsho Laboraro - - aga le go kgaoganya mafoko Labotlhano: : go aga mafoko le go bopa dipolelo	Boeletsa medumo yotlhe e e rutilweng go fitlha fa. Mosupologo: boeletsa dikarata tsa mafoko/ ditshwantsho Laboraro - - aga le go kgaoganya mafoko Labotlhano: : go aga mafoko le go bopa dipolelo
Phitlhelelo ya Kharikhulamo le go e sala morago	• Supa pharologano magareng ga tlhaka le modumo wa ditlhaka ka nosi. • Lemoga mafoko a a felelang ka go tshwana, sk. ng-nokeng, tlhageng le na-malana, lesakana jj. • Tlhabolola le go kgaoganya mafoko a a bonolo a a simololang ka tumammogo e le nosi e bile a ruma. (tala, fala, kala,)									
	• Farologanya bofelo jwa medumopuo magareng ga medumo e meleele le e mekhutshwane (sk. <u>maaka, mooki, le lona, bona</u>)									

Letlha la go feleletsa										
Kgweditharo:2 Mophato:2 Malatsi:51	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Thitokgang ya Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo	GO KWALA Labobedi le labone									
DITENG/DIKGOPOLO/DI KGONO	Tsala ya me e..... Tsala e..... Re rata go..... Barutwana ba kwala ka ditsala tsa bona tsa bothokwa.	Ke thusitse tsala ya me..... Ke ikutlwa..... Tsala ya me e ikutlwa..... Barutwana ba kwala ka nako e ba neng ba thusa ditsala tsa bone le gore ba ne ba ikutlwa jang.....	Ke tla nna le maitlhommo! Maitlhommo a me ke go tokafatsa... Ke nna le maithomo a gonne... Ke tla atlega mo maitlhomong a me ka go..... Barutwana ba kwala ka se ba batlang go se tokafatsa kwa sekolong sekai mokwalo, go buisa jj.	Maitlhommo a me : 1. 2.. Barutwana ba kwala ka maitlhommo a bona mo sekolong le kwa ntle ga sekolo.	Ke ikutlwa ke itumetse fa... 1. 2. Barutwana ba dira lenaane la dilwana tse di dirang gore ba nne ba itumedisang. Ke ngongorega fa..... 1. 2. Barutwana ba dira lenaane la dilwana tse di ka dirang gore ba nne ba sa itumela.	Ke na le maikutlo a a tlhakatlhakaneng.... Ke ikutlwa Gape ke ikutlwa..... Barutwana b aka nako e ba neng ba itumetse le fa ba ne bas a itumela sekai fa ba ne ba tshotse loeto la sekolo.	Ke tlile ka Gape ka..... Barutwana ba kwala ka nako e ba nneng ba dira phoso.	Fa ke dirile phoso ke tshwanetse... Nako e e tlang ke tla.... Barutwana ba kwala ka se ba tshwanetseng go se dira fa ba dirile phoso.	Ke ikutlwa ke 1 2. Ke ikutlwa ke babalesegile fa: 1. 2.	Ke na le maikarabelo fa ke Ke ikutlwa..... Barutwana ba kwala ka go bontsha gore ba kgatalela ba bangwe kgotsa ka go itshwara ba babalesegile.
Phitlhelelo ya Kharikhulamo le go e sala morago	• Dirisa dikgono tsa mokwalo tse di rutilweng ka puo ya gae. • Kwala lenaane le le nang le dithogo. • Tlhopha le go kopolola ntlhatlhaloso go e nyalanya le setshwantsho. • Ka thuso ya morutabana kwala ntlhatlhaloso ya setshwantsho. • Feleletsa dipolelo ka go tsenya mafoko a a tlogetsweng • Aga sefala sa mafoko le thanodi e e leng ya gagwe.									
Letlha la go feleletsa										
Ditirwana tsa tlaleletso	DBE workbook tsebe 16 le 17 Taka setshwantsho sa tsala ya gago ya bothokwa	DBE workbook 1 tsebe 17 Taka setshwantsho sa gago le tsala ya gago ka ga se lo ratang go se dira mmogo.	DBE workbook 1 tsebe 22, 23 and 27 Feleletsa letlhare la tiro, sekai kopolola ntlha tlhaloso go e nyalanya le setshwantsho/go rulaganya ditshwantsho/go	DBE workbook tsebe 28 le 29 Taka setshwantsho ka gore o batla go nna eng fa o gola	DBE workbook 1 tsebe 42, 43, 44 le 45 Taka setshwantsho ka gore ikutlwa jang.	DBE workbook tsebe 46, 47, 48, 49 Taka difatlhego tse di farologaneng	DBE workbook tsebe 53, 54, 55, and 56. Taka sefatlhego se se utlwileng bothoko mme se swabile	DBE workbook tsebe 57, 58, 59, 61 Taka setshwantsho ka ga gago o dira tiro e e boima.	DBE workbook tsebe 62 ,63, 65 and 66 Taka setshwants ho se se supang	

			feleletsa dipolelo						gore o na le maikarabelo
Go kokoanya kitso ya pele	kitso ya tiro e e dirilweng mo mophato 1 Kitso ya setlhogo e ka nna boleng jo bo itumedisang Botsa dipotso go netefatsa kitso ya pele								
Di diriswa (ko ntle ga buka ya morutabana) go thuseletsa thuto	Dibukakgolo Dikarata tsa mafoko Ditshwantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso tse di tlhophilweng ka seemo Letlhare la tiro la barutwana go le dirisa ka nako ya fa setlhopa se dira puisokaelo ka ditlhopa. Didiriswa								
Tlhatlhobo e e sa totobadiwang	- Kgono nngwe le nngwe ga e a tshwanela go nna tirwana ya tlhatlhobo fela e tshwanetse go naya barutwana monyetla wa go bontsha dikgono tsa puo ka molomo kgotsa ka tiragatso. - Se se tshwanetse go dirwa ka go sa tlhomamang mme e nne tsewedi								
Tlhatlhobo e e totobaditsweng	- Di tirwana di tshwanetse go sekasekiwa le go tlathlobiwa ka nako ya di tiro tsa letsatsi le letsatsi tsa thuto. - Kgono nngwe le nngwe ga e a tshwanela go nna tirwana ya tlhatlhobo fela e tshwanetse go naya barutwana tshono ya go bontsha dikgono tsa puo ka molomo kgotsa ka tiragatso. - Rubiriki, lenaane la dipotsotso le ditirwana tsa go kwala di ka dirisiwa. - Tlhatlhobo e tshwanetse go dirwa fela fa diteng di rutilwe le bana ba neilwe nako e e lekaneng ya go diragatsa.								

TLHATLHOBO: KGWEDITHARO 2

LENAANE LA TLHATLHOBO: MOPHATO 2

	Setswana Puotlaleletso ya ntlha: Bukana ya SBA: Tlhatlhobo: Mophato 2 : Kgweditharo 2: Lenaneo la tlhatlhobo (e e tlhomameng le e e sa tlhomamang)					
Karolo	Dikgono tseo di tla tlathlobiwang	Mokgwa wa go tlathloba	Sediriswa sa go tlathloba	Maduo	Letlha la go fetsa tlathloba	Letlha le tlathloba e feditsweng ka lone
Go reetsa le go Bua:	- supa go tlhloganya tlotlofoko ya molomo.: supa/diragatsa - Araba dipotso tse di bonolo	Go ela thoko & Tiro ya molomo	Lenaneo la dipotsolotso	n/a	Ka beke ya bo 9	
	Neela tlhatlagano ya ditiragalo tse di bonolo bonyenyane mela e le 2-3 (dikgang ka ga ene jj.)		Rubiriki	5		
Dintlha go morutabana <i>Dikgono tsa go Reetsa le go Bua di tla elwa tlhoko le go tlathlobiwa ka nako ya ditirwana tsa go ithuta tsa molomo. Ga go reye gore kgono nngwe le nngwe e tshwanetse go nna tirwana ya tlathloba mme o tshwanetse o tlhomamise gore barutwana ba neelwa ditšhono tsa go diragatsa dikgono tse ka molomo le ka tiragatso mo di tirong tsa letsatsi le letsatsi tsa thuto. Ka beke 9 morutwana mongwe le mongwe o tshwanetse a bo a tlathlobilwe ka bokgoni jwa gagwe jwa go neela ka tlhatlagano ya ditiragalo tse di bonolo tsa dikgang ka ga gawe jj. Mo SASAMS o nne fela le leduo le lengwe la Go reetsa le go Bua.</i>						
Medumopuo:Tiro ya molomo/	Supa pharologanyo magareng ga tlhaka le modumo ya dithaka ka nosi tsotlhe. (bonyenyane ditumanosi tse 5 le ditumammogo tse 20)	Go ela tlhoko , Tiro ya molomo le go kwala	Rubiriki	5	Ka beke ya bo 9	
	- Lebaganya modumo wa ntlha le ditshwantsho le mafoko - Tshwaya ka (X) mo godimo ga kgotsa sekeletsa lefoko le le sa tshwaneng le a mafoko a lesika lo le lengwe sekai alafile, agile, bapile, fagile. - Kwala mafoko a le mabedi a dirisa modumo o o rutilweng sekai t-ala, f-ala,		Lenaneo la dipotsolotso	n/a		
Dintlha go morutabana <i>Dikgono tse di tla elwa tlhoko le go tlathlobiwa ka nako ya ditirwana tsa tiro ya molomo/tiragatso. Ga go reye gore kgono nngwe le nngwe e tshwanetse go nna tirwana ya tlathloba mme o tshwanetse o tlhomamise gore barutwana ba neelwa ditšhono tsa go diragatsa dikgono tse ka molomo le ka tiragatso mo di tirong tsa letsatsi le letsatsi tsa go ruta. Di tirwana tsa go kwala tsa medumopuo ga di thole di ka tsaya bonyenyane metsotso e le 15 mme di tshwanetswe go dirwa ka ditlhotswana gore di diragdiwe ka tshwanelo le barutwana botlhe. Mo SASAMS o tla nna fela le leduo le 1 medumopuo.</i>						
Puiso: Tiro ya molomo	Puisokopanelo ka dithopa Tlathloba morutwana mongwe le mongwe ka puiso mme o thope sethangwa (DBE workbook, padi) se se nang le bonyenyane mafoko a le 30 – 40 mme o botse dipotso ka sethangwa	Go ela tlhoko & Tiro ya molomo	Rubiriki	5	Ka beke ya bo 9	
	Go lemoga mafoko : mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa: 40-50		Lenaneo la dipotsolotso	n/a		
Dintlha go morutabana <i>Ka nako ya puisokopanelo ka dithopa mo beke 7-9 tlathloba morutwana mongwe le mongwe ka puiso o dirisa sethangwa se se nang le mafoko a le 30-40 (temogo ya mafoko, go buisa ka thelelo, teko tlhloganyo sekai dipotso tsa molomo tse 2-3) nako e e lekanyeditsweng ya metsotso e le 2-3 morutwana mongwe le mongwe) maduo a dirwe go ya ka rubiriki ya ditirwana tsa puiso. Go SAMS leduo le le 1 la go buisa le tla rekotiwa. (temogo ya mafoko le puiso ya molomo)</i>						
Go kwala:	Kwala mela e e bonolo (mela e mekhutshwane e le 3) o dirisa lenaane la medumopuo le mafoko a a tlwaelegileng a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa a a setseng a rutilwe.	Kwalo	Buka ya go kwalela Rubiriki Lenaane la dipotsolotso	5	Ka beke ya bo 9	
	Kwala mela e le meraro o dirisa matshwao a puiso			n/a		
Dintlha go morutabana <i>Ka beke 9 bana ba tshwanetse ba bo ba setse ba tlathlobilwe ka tlhathoba e e tlhomameng ka tirwana e le 1 e e kwadilweng mo bukeng ya tiro. Lenaane la dipotsolotso le tshwanetse le dirisiwe go rekota mme le dirwe go ya ka rubiriki. Mo SASAMS leduo le le 1 la go kwala le tla rekotiwa.</i>						
MADUO OTLHE: 20						
Maduo a tla rekotiwa mo go SASAMS. Maduo a tla fetolelwa go peresente go bontsha maemo 1 -7 mo karateng ya pegelo.						

TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG: LENAANE POTSOLOSO LE LE DIRISIWANG

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA

MOPHATO: 2 KGWEDITHARO: 2

Sekolo: _____ Phaposi: _____ Morutabana: _____

TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG (Tlhatlhobotsweledi ya kgweditharo) ✓ - o dirile sentle ✕ - ga a dira sentle • - o a leka		Go reetsa le go Bua		Medumopuo			Puiso	Go kwala	Ditshwaelo
		supa go tthaloganya tlotlofoko ya molomo: supa/diragatsa	Araba dipotso tse di bonolo.	Lebaganya modumo wa ntlha le ditshwantsho le mafoko	Tshwaya ka (X) mo godimo ga kgotsa sekeletsa lefoko le le sa tshwaneng le a mafoko a lesika lo le lengwe sekai alafie, agile, bapile, tagile.	Kwala mafoko a le mabedi a dirisa modumo o o rutiliweng sekai t-ala, fala,	Go lemoga mafoko : mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa: 40-50	Kwala mela e le meraro o dirisa matshwao a puiso	
Letlha									
Maina a baithuti									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									

REKOTO YA MADUO

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA

MOPHATO: 2 KGWEDITHARO: 2

Sekolo: _____

Phaposi _____

Morutabana: _____

Tlhatlhobo e e tlhomameng		Neela tlhatlagano ya ditlagaolo tse di bonolo bonyenyane mela e le 2-3 (dikgang ka ga ene ji.)	Supa pharologanyo magareng ga tlhaka le modumo ya ditlhaka ka nosi isotlhe. (bonyenyane ditumanosi tse 5 le ditumammogo tse 20)	MADUO	Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe ka puiso mme o thope sethangwa (DBE workbook, padi) se se nang le bonyenyane mafoko a le 30 – 40 mme o botse dipotso ka Kwala mela e e bonolo (mela e mekhutshwane e le 3) o dirisa lenaane la medumopuo le mafoko a a tswaelegileng a a thagelelang kgapetsakgapetsa a a setseng a rutiwe	MADUO	MADUO OTLHE	Ditshwaelo	
Maduo		5	5	10	5	5	10	20	
Letlha									
Leina la morutwana									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									

Rubiriki

Mophato 2: Kgweditharo 2

MOPHATO 2 RUBIRIKI: KGWEDITHARO 2					
GO REETSA LE GO BUA					
Tirwana	1	2	3	4	5
Neela ka tlhatlagano ya ditiragalo tse di bonolo (dipolelo di le 3) ka ditiragalo tsa kwa sekolong	Morutwana o boeletsa tlhatlagano ya ditiragalo ka mola o le 1 le morutabana.	O kgona go neela ka tlhatlagano ya ditiragalo tse di bonolo ka mola o le 1 mo Puo tlaletso ya ntlha.	O kgona go neela ka tlhatlagano ya ditiragalo tse di bonolo ka mela e le 2 mo Puo tlaletso ya ntlha.	O kgona go neela ka tlhatlagano ya ditiragalo tse di bonolo ka mela e le 3 mo Puo tlaletso ya ntlha.	O kgona go neela ka tlhatlagano ya ditiragalo tse di bonolo ka mela e feta 3 ka thelelo a dirisa tlotlofoko ka nepagalo mo Puo tlaletso ya ntlha.
Tirwana	1	2	3	4	5
Supa pharologano magareng ga tlhaka le modumo ya ditlhaka ka nosi tsothhe. (bonyenyane ditumanosi tse 5 le ditumammogo tse 20)	O supa pharologano magareng ga tlhaka le modumo wa ditlhaka ka nosi tse 1-9 ka nepagalo.	O supa pharologano magareng ga tlhaka le modumo wa ditlhaka ka nosi tse 10-14 ka nepagalo.	O supa pharologano magareng ga tlhaka le modumo wa ditlhaka ka nosi tse 15-19 ka nepagalo.	O supa pharologano magareng ga tlhaka le modumo wa ditlhaka ka nosi tse 20-25 ka nepagalo.	O supa pharologano magareng ga tlhaka le modumo wa ditlhaka ka nosi tse 26 ka nepagalo.
MEDUMOPUO					
Tirwana	1	2	3	4	5
Go Buisa: mafoko a le 30-40	O bala go tswa mo bukeng ya gagwe sethangwa sa mafoko a le 1-9 ka thuso ya morutabana.	O bala go tswa mo bukeng ya gagwe sethangwa sa mafoko a le 10-19 mme a arabe dipotso tse 1-2 ka nepo.	O bala go tswa mo bukeng ya gagwe sethangwa sa mafoko a le 20-29 mme a arabe dipotso tse 3 ka nepo.	O bala go tswa mo bukeng ya gagwe sethangwa sa mafoko a le 30-39 mme a arabe dipotso tse 3 ka nepo.	O bala ka thelelo go tswa mo bukeng ya gagwe sethangwa sa mafoko a a fetang 40 mme a arabe dipotso tse 3 ka nepo.
GO KWALA					
Tirwana	1	2	3	4	5
Kwala mela e e bonolo (mela e mekhutshwane e le 3) o dirisa lenaane la medumopuo le mafoko a a tlwaelegileng a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa a a setseng a rutilwe.	O kopolola mola o le 1 o mokhutshwane o bonolo ka modumopuo ka thuso ya morutabana	O kwala mela e le 2 e e bonolo ka modumopuo o o rutilweng	O kwala mela e le 3 e e bonolo ka modumopuo o o rutilweng le mafoko a a tlhagelelang kgapetsa a a tlwaelegileng	O kwala mela e le 3 e e bonolo ka modumopuo o o rutilweng le mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa a a tlwaelegileng a diisa ditlhakgolo le khutlo.	O kwala mela e e fetang 3 e e bonolo ka modumopuo o o rutilweng le mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa a a tlwaelegileng a diisa ditlhakgolo le khutlo.

LENAANE LA NGWAGA LA GO RUTA 2021 – KGWEDITHARO 3: PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 2

Kgweditharo 3 52 malatsi	Beke 1		Beke 2		Beke 3		Beke 4		Beke 5		Beke 6		Beke 7		Beke 8		Beke 9		Beke 10	
Thitokgang e e tshitshintswe ng	Ditso		Ditso		Loago		Loago		Boitlhamedi		Boitlhamedi		Go ja ka itekanelo		Go ja ka itekanelo		Go tshwenyaga le go boifa		Go tshwenyaga le go boifa	
Karolo ya pegelo ya Pholisi ya kharikhulamo le Tlhatlhobo	GO REETSA LE GO BUA • Simolola ka go dumedisa • Pina/raeme • Dipotso tse di bulegileng(Dipotso tse di senang dikarabo tse di nepagetseng) • Tlotlofoko ya letsatsi le mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa																			
Diteng,dikgopo lo,dikgono	Ditumediso		Ditumediso		Ditumediso		Ditumediso		Ditumediso		Ditumediso		Ditumediso		Ditumediso		Ditumediso		Ditumediso	
Pina/ Raeme	Mafoko a pina	Diragats a	Mafoko a pina	Diragatsa	Mafoko a pina	Diragat sa	Mafoko a pina	Diragat sa	Mafoko a pina	Diragat sa	Mafoko a pina	Diragat sa	Mafoko a pina	Diragat sa	Mafoko a pina	Diragat sa	Mafoko a pina	Diragat sa	Mafoko a pina	Diragat sa
	Dirisa pina e e maleba le setlhogo		Dirisa pina e e maleba le setlhogo		Dirisa pina e e maleba le setlhogo		Dirisa pina e e maleba le setlhogo				Dirisa pina e e maleba le setlhogo		Dirisa pina e e maleba le setlhogo		Dirisa pina e e maleba le setlhogo		Dirisa pina e e maleba le setlhogo		Dirisa pina e e maleba le setlhogo	



Kgweditharo 3 52 malatsi	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Potso ya letsatsi	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng sk "A okile wa nna le ngangisano le tsala ya gago?	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng



Kgweditharo 3 52 malatsi	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Tlotlofoko e e tshitshintsweng	Go tlhaba, phologolo, moletlo, ditso, pina, bina, go ithuta, setso, pitsa, letsatsi, komelelo	kereke, tumelo, thapelo, , ngapa, go phatshima, mo teng, malatsi a boikhutso, go keteka, diaparo, dibenyane	toropo, , motsana, loago, lefelo, sekolol, kereke, lebentlele, go thusa, morutabana, molemisi.	sopo, ditsompelelo, , fuduwa, bofitlha, baagi,, botlhale, huma, khumanego	boitlhamedi, kakanyo, tsofala, bontswa, go batla, lekwlo dikgang, kgetsana, setshamekisi, lkatiso	boitlhamedi, dikakanyo, diragatso, matlakala, moteme wa matlakala, mogala, pmathata, tharabololo, rarabolola, maikaelelo, go apara,mmino,	boitekanelo, gosa itekanela, seneke, poreteine, nama, mae, matonkomane, tsepamisa maikutlo, boboko, mmele.	Kamore ya boapeelo, letlolet, monate, matlhabisaditlhong, supa, tlotlo, tlalal, tlala, jarata, flebala	boifa, tshaba, sekgokgo, noga, tshwenyega, tsebetsebe, tshepat, tlala, duela, dituelo	selelo, tsikinya, go kuwa, legetal, tlhatlhobo, kopano, batho, metshameko, suna, madi, reka
Mafoko a go leba le go bua	mmu, tlhakanya, kgolokwe, bosigo	pula, tsoga, sengwa, bina, ya ntlha	Tlhoafala, kabonako, motse, monate	Go itsagale aroganya, monate, sejana.	Tsala, nagana, dirisa	Go batla, ka o nne, botsa.	rakgadi, botoka, omelela, swabisa,	Kitchenkamore ya boapeelo, bela, maatla, rumulwa, jele.	utlwetse lentswe, jang, ga wa duelwa	goyagoilwe, mabapi, ngwaga Makala.
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulamoT	- Tswelela go tlhabolola tlotlofoko ya molomo (go reetsa le go bua). - Sala morago ditaelo tse di bonolo. - Tlhaloganya le go tsibogela dipotso tse di bonolo. - Dira dikopo le dithagiso tse di bonolo. - Supa selo go tswa mo tlhalosong e e bonolo ya molomo. - Tlotla ka dilo tse di mo setshwantshong o tsibogela ditaelo tsa morutabana. - Reetsa tatelano ya ditiragalo tse di bonolo. - Go ithuta ka tlhogo le go diragatsa maboko a a bonolo. - Tshameka metshameko ya puo kwa ntle ga phaposi..									
Letlha la konosetso										
Karolo ya pegelo ya Pholisi ya kharikhulamo le Tlhatlhobo	PUISO – PUISOKOPANELO LABOBEDE LE LABONE Ponelopele (pele ga puiso) visualise, make inferences (phopholetsa) , go kopanya									
Diteng, dikgopo lo, dikgono	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi



	Labone 2 - Ditirwana tsa morago ga Puiso	Labone 2 – Ditirwana tsa morago ga Puiso	Labone 2 – Ditirwana tsa morago ga Puiso	Labone 2 – Ditirwana tsa morago ga Puiso	Labone 2 – Ditirwana tsa morago ga Puiso	Labone 2- Ditirwana tsa morago ga Puiso	Labone 2 - Ditirwana tsa morago ga Puiso	Thursda y2 – Ditirwana tsa morago ga Puiso	Labone2 - Ditirwana tsa morago ga Puiso	Thursda y2 – Ditirwana tsa morago ga Puiso
Kgweditharo 3 52 malatsi	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Karolo ya pegelo ya Pholisi ya kharikhulamo le Tlhatlhobo	PUISOKAELO KA DITLHOPHA- REETSA SETLHOPHA SE LE SENGWE KA LETSATSI									
	- Boeletsa setlhophha fa go tlhokega - Kgaoganya barutwana ka ditlhophha di le 5 - Neelana ka ditirwana go barutwana ga o bereka le setlhophha sa letsatsi letlhare la tiro j.j.) - Tlhophha tirwana ya puiso go ya ka bokgoni jwa setlhophha. - Boeletsa mafoko a go leba le go bua a a tlhagelelang mo temaneng. - Ruta barutwana maano a go tlasela mafoko.									
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulama	- Buisa kwa godimo go tsw mo bukeng ya gago mo puisongkaelo ka ditlhophha le morutabana. Ditlhophha tsotlhe di buisa kang e e tshwanang - Kgotsa setlhangwa se se nang le bonnete le morutabana. - Dirisa maano a puiso a a rutilweng mo Puong ya Gae go dira tlhaloganyo le go itekola ka boena fa o buisa medumopuo,tiriso e e nang le mafoko a a thusang go bona karabo, tshekatsheko ya popego,mafoko a a bonwang. - Buisa ka thelelo le go itlhalosa sentle. - Bontsha le gotlhaloganya matshwao a puiso fa a buisetswa kwa godimo. - Tswelela ka go aga tlotlofoko ya mafoko a o boning o be o a bua go tswa mo Puisokaelo, Puisokopanelo le Puiso ka nosi.									
Letlha la konosetso										
Karolo ya pegelo ya Pholisi ya kharikhulamo le Tlhatlhobo	MEDUMOPUO MOSUPOLOGO ,LABORARO,LABOTLHANO									



Diteng ,dikgopolo, dikgono.	Dira poeletso ya medumopuo e e rutilweng ka kgwedithari 1 ka malatsi a mabedi a ntlha. th Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo. Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng. tl- Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng le mafoko. kg Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng le mafoko d Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng le mafoko Mafoko a lesika Kgobokanya mafoko a a tlwaelesegileng Mafoko Mofokeng,nageng, rokela,ragela	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng le mafoko g Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng le mafoko - ela Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng le mafoko -ng Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng le mafoko oo- Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng le mafoko aa Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulama	- Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo a a simololang ka tumammogo e le nosi le ka go raema (sk. t-ala, f-ala) - Kgobokanya mafoko a a tlwalegileng a alesika le le lengwe (alafile, agile, bapile, fagile) - Lemoga bokhutlo j bo tlwalegileng mo mafokong (sk. –ng mo go “mofokeng”, nageng, le- ela mo go :rokela”, “ragela”) - Lemoga ditumammogo tsa ka gale tse di pataganeng mo tshimologong le mo bofelong jwa mafoko (sk. tl,thm kg,ng)									
Letlha la konosetso										
Kgweditharo 3 52 malatsi	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Karolo ya pegelo ya Pholisi ya kharikhulamo le Tlhatlhobo	GO KWALA (ga bedi mo bekeng) Gopola go kaetsa mkgwa wa go kwala mo tlapakwalelong.....									
Diteng,dikgopo lo,dikgono	Letsatsi 1 Ke batla go ithuta go....fela jaaka... Ene ke... Letsatsi 2: Nna ke...	Letsatsi 1 Mo lalapeng la rona re... Re dira seno ka gore... Letsatsi 2 ke rata fa... Ke rata gape ga...	Morutwana o kwala ka loago le a le ratang Letsatsi 1 Ke rata... Ike a le rata ka go nne... Letsatsi 2 Ga keya teng, ke... Gape ke a...	Morutwana o kwala ka ga moagi yo a moratang mo loagong la gagwe. Letsatsi 1 Ke batla go nna jaaka..... Ke nagana gore a ka... Letsatsi 2	Barutwana ba kwala ka ga setshamikiswa se a ka se dirang. Letsatsi 1 Ke eletsa go dira... S pele ke tlhoka... Letsatsi 2 Se se latelang.....	Morutwana o kwala ka maitlhommo a gagwe ka se a tiileng go sedira. Letsatsi 1 Ka Letsatsi lengwe..... Ke tla thusa ka.... Letsatsi 2 Rotlhe re tla be re	Letsatsi 1 Maungo le merogo e ke e ratang 1. Ke rata... 2. Ke rata... 3. Ke rata... Letsatsi 2 Poroteini tse ke diratang: 1.Ke rata... 2.Ke rata... 3. Ke rata...	Letsatsi 1 Dijo tsa dikotla tse ke diratang.... Ke rata seo ka go nne..... Letsatsi 2 Ke batla go leka..... Ke batla goleka seo ka gobo.....	Letsatsi 1 Tsala ya e erategang..... _____, Ke nnile le letshogo la... Mo letshogong la me ka gopola wena, Letsatsi 2 Boikulwelobotlhoko bag ago bone jwa... Ke lebogela... Lerato..... _	Letsatsi 1 Ke tshwenyegile ka.....! Ke tshwenyegile gape ka..... Letsatsi 2 Ga ke tlhoke go tshwenyega ka go



				Kwala karata ya molaetsa go moagi o o moratang.	Ke bona ke tlile go itumelele phitlhelelo.	Lefatshe le tlabe le....				bo..... Ke tla bolelela.....
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulama	Dikgono tsa go kwala: • Dirisa dikgono tsa go kwala tse di rutilweng ka Puo ya Gae. • Kwala dintlhatlhaloso tsa setshwantsho. • Feleletsa dipolelo ka go tlatsa diphatlhana tse di tlogetsweng. • Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a nang le medumo le mafoko a o a boning ka gale, a a setseng a rutilwe. • Kwala dipolelo o dirisa letlhomes la polelo. • Kwala mafoko a a tlwaelegileng le dipolelo go tswa mo piletsong.					Popego Puo: • Dirisa maina le maina tota (ena tsona j.j.) ga o kwala. • Dirisa matshwao a puiso a a ithutilweng mo Puong ya Gae (tlhakakgolo le khutlho) Mopeleto: • Kwala mafoko a a tlwaelegileng le dipolelo go tswa mo piletsong. • Peleta mafoko ka nepagalo go tswa mo kakanyong sk tlala, bua. • Dirisa thanodi ya bana fa go tlhokega. • Aga sefalana sa mafoko le thanodi ya gagwe.				
Letlha la konosetso										



Tirwana tsa tlaleletso	Taka letsatsi la gago la matsalo a bofelo.		Taka setshwantsho sa loago la gago	Barutwana ba kwala le bua ka btho le loago la bona	Barutwana ba kwala ka dikakanyo tsa bona.	Barutwana ba kwala ka botaki jwa bone.	Barutwana ba taka dijo tse ba diratang.	Barutwana ba taka setshwantsho sa dijo tse dinang le dikotla.	Barutwana ba taka ditshwantsho sa sengwe se ba se tshabang.	Barutwana ba taka sefatlhego se se tshosang.
Tlhokego ya kitso ya pele	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.
Dididriswa (kwantle le buka ya tiro) tse di ka tokafatsang thuto	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phousitara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phousitara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phousitara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phousitara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phousitara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phousitara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phousitara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phousitara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phousitara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phousitara Dibuka tsa go buisa
Tlhatlhobo e e sa tlhomamang	- Ditirwana di diriwa ka nako ya dithuto mo dithutong tsa puo . - Maikaelelo ga se gore kgono nngwe le nngwe e nne tirwana ya tlhatlhobo fela barutwana ba tshwanetse go newa ditshono go tlhagisa ditiro tse ka molomo le ka tiragatso. - Ditirwana tse ditshwanetse go elwa tlhoko le go tlhatlhabiwa ka nako ya ditirwana tsa dithuto ya thuto ya le tsatsi ya dipuo.									

TLHATLHOBO

LENANEO LA TLHATLHOBO:

Karolo	Ke dikgono dife tse di tlhatlhobiwang.	Mokgwa wa go tlhatlhoba	Sediriswa sa go tlhatlhoba	Maduo (A a tshitshintsweng)	Letlha le tlhatlhobo e fetswang ka lona	Letlha le tlhatlhobo e feditsweng ka lona.
Go reetsa le Go bua	• Naya tatelano ya ditiragalo – Araba dipotso tse bonolo go tswa mo kgang – Gobontsha go tlhaloganya tlotlofoko ya motheo ya molomo.	Go elatlhoko/tiragatso	Lenaane la tekolo	n/a	Beke 9	
	• Boeletsa kgang/ sobokanya setlhangwa ka molomo (dipolelo di le tharo kgotsa di le nne)	le tiro ya molomo	Ruburiki	10		
Molaetsa go morutabana: Maikaelelo ga se gore bokgoni bongwe le bongwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba neelwa ditšhono go diragatsa dikgono tse ka molomo le ka tiragatso mo dithutong tsa bona tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa beke ya 9 o be o feditse lenaneo la dipotsolotso le go neela morutwana mongwe le mongwe maduo mo dikgonong tse pedi go ya ka rubiriki. Mo SASAMS, o nne fela le leduo le lengwe la Go reetsa le go Bua.						
Medumopuo Molomo	• Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo ka tumammogo e le nosi – Kgobokanya mafoko a a tlwaelegileng a lesika le le lengwe. – Lemoga bokhutlo jo bo tlwaelegileng mo mafokong – Lemoga ditumammogo tse tlwaelegileng tse di pataganeng mo tshimologong le mo bofelong jwa mafoko.	Go elatlhoko/tiragatso le tiro ya molomo	Lenaane la tekolo	n/a	Beke 9	
	• Piletso: Mafoko a le 10 le piletso ya mela ele 1-2.		Ruburiki	5+10		
Molaetsa go morutabana: Maikaelelo ga se gore bokgoni bongwe le bongwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba neelwa ditšhono go diragatsa dikgono tse ka molomo le ka tiragatso mo dithutong tsa bona tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa beke ya 9 o be o feditse lenaneo la dipotsolotso le go neela morutwana mongwe le mongwe maduo mo dikgonong tse pedi go ya ka rubiriki. Mo SASAMS, o nne fela le leduo le lengwe la Medumopuo						
Puiso Molomo	• Temogo ya mafoko: Sight words: 40 - 50 words	Go elatlhoko le tiro ya molomo	Lenaane la tekolo	n/a	Beke 9	
	• Puiso kaelo ka Ditlhopho – Tlhatlhoba morutwan mongwe le mongwe ka molomo ka setlhogo (Bukana tiro ya(DBE, Buka ya puiso) e e nang le mafoko a le 40-50 o be o botsa dipotso ka ga setlhogo.		Ruburiki	10		
Molaetsa go morutabana: Maikaelelo ga se gore bokgoni bongwe le bongwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba neelwa ditšhono go diragatsa dikgono tse ka molomo le ka tiragatso mo dithutong tsa bona tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa beke ya 9 o be o feditse lenaneo la dipotsolotso le go neela morutwana mongwe le mongwe maduo mo dikgonong tse pedi go ya ka rubiriki. Mo SASAMS, o nne fela le leduo le lengwe la Go reetsa le go Bua.						
Go kwala	• Kwala le go tshwantsha karata ya molaetsa wa pholo kgotsa wa tsatsi la matsalo.	Kwalo	Ruburiki	5	By Beke 9	
	• Kwala le go tshwantsha karata ya molaetsa wa pholo		Buka ya tiro ya kwalo			
Molaetsa go morutabana: Dikaelo go morutabana. Bokgoni jwa go kwala bo tshwanetswe go elwatlhoko ka nako ya go rutiwa ga Puisokopanelo, ka beke 9 morutabana a be a feditse go tlatsa lenaane la tekolo a ikaegile mo maitemogelong. Ga gona tirwana ya kwalo e e tlhomameng e bile ga e rekotiwe mo go SASAMS.						
PALOGOTLHE YA MADUO: Maduo a tla rekotiwa mo go SASAMS. Maduo a tla fetolelwa go peresente go bontsha maemo 1 -7.						



ASSESSMENT FOR LEARNING: CHECKLIST TO USE

	GO REETSA LE GO BUA			MEDUMOPUO				PUISO	GO KWALA	TSHWAELO
Dirisa letshwao x kgotsa ✓	Neelana ka tatelano ya dititagalo Tse di bonolo.	Araba dipotso tse di bonolo ka ga sethogo/ kangkhutswe.	Bontsha go thaloganya tlotlofoko ya motheo ya molomo.	Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo a simololang ka tumammogo e le nosi le ka go raema.	Kgobokanya mafoko a a tiwaelegileng a lesika le le lengwe.	Lemoga bokhutlo jo bo tiwaelegileng mo mafokong- sk – “ng ”mo go nageng.	Ditumammogo tsa ka gale tse di pataganeng mo tshimologong le mo bofelong jwa mafoko. Sk tl, th, kg, ng.	Kitso ya mafoko: 40 – 50 sight words	Kwala dipolelo go tswa mo piletsong, tsenya matshwao a puiso.	
Maina a barutwana										



ASSESSMENT OF LEARNING: SCORESHEET

	GO REETSA LE GO BUA	MEDUMOPUO	PUISO	GO KWALA	PALOGOTLHE	DITSHWAELO
	Boeletsa kgang/sobokanya sethangwa ka molomo ka dipolelo di le 3-4.	Piletso: Mafoko a le 10 le mela ele 1-2,	Puiso ya molomo ya mafoko a le 40-50.	Kwala le go tshwantsha karata ya molaetsa wa pholo,		
LETLHA						
MADUO	5	15	5	5	30	
MAINA A BARUTWANA						
1						
2						
3						
4						
5						



MEFUTA YA DIRUBURIKI:

RUBURIKI YA MOPHATO 2- KGWEDITHARO 3					
GO REETSA LE GO BUA					
TIRWANA	1	2	3	4	5
Boeletsa kgang ka molomo kgotsa buisa mela ele 3-4	Morutwana o kgona go boeletsa mola morago ga go boeletsa makgetlo ka thuso ya morutabana.	Morutwana o kgona go boeletsa mola ka ga tshimologo ya kgang.	Morutwana o kgona go boeletsa kgang ka mela e 2 a kaya tshimologo ka thelelo a dirisa tlotlofoko sentle.	Morutwana o kgona go boeletsa kgang ka mela e 3 a kaya tshimologo ka thelelo a dirisa tlotlofoko sentle.	Morutwana o kgona go boeletsa kgang ka mela e 4 kgotsa go feta a kaya tshimologo ka thelelo a dirisa tlotlofoko sentle le go itlhalosa sentle.
MEDUMOPUO					
TIRWANA	1	2	3	4	5
Piletso: Kwala mafoko a le10 o be o kwala dipolelo di le 1-2 go tswa mo piletsong	Morutwana ga a kgone go samagana le morutabana ga a bitsa mafoko.	Morutwana o tlhoka thuso go kwala mola wa piletso.	Morutwana o kgona go kwala mola le fa diphoso di bonasega.	Morutwana o kgona go kwala mola wa piletso.	Morutwana o kgona go kwala mola wa piletso sentle kwa ntle le diphoso.
GO BUISA					
TIRWANA	1	2	3	4	5
Puiso ya molomo mafoko a le 40-50	Morutwana obuisa mafoko a le 1-19 go tswa mo kgang ka thuso ya morutabana.	Morutwana obuisa mafoko a le 20-29 go tswa mo kgang ka nepagalo le go araba dipotso tse 1-2 ka ga kgang.	Morutwana o buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya gagwe le mafoko 30-39 le go araba dipotso tse 3 sentle.	Morutwana o buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya gagwe le mafoko 40-49 le go araba dipotso tse 3 sentle.	Morutwana o buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya gagwe le mafoko a fetang 50 le go araba dipotso tse 3 sentle.
GO KWALA					
TIRWANA	1	2	3	4	5
Kwala le go tshwantsha karata ya molaetsa wa pholo/malatsi a tsalo	Morutwana o kgona go tshwantsha karata ya matsalo/molaetsa wa pholo ka tshegetso.	Morutwana o kgona go tshwantsha karata ya matsalo/molaetsa wa pholo ka molaetsa wa mafoko a le 3-4.	Morutwana o kgona go tshwantsha karata ya matsalo/molaetsa wa pholo ka molaetsa wa mafoko a le 5-6.	Morutwana o kgona go tshwantsha karata ya matsalo/molaetsa wa pholo ka molaetsa wa mafoko a le 7-8.	Morutwana o kgona go tshwantsha karata ya matsalo/molaetsa wa pholo ka molaetsa wa mafoko a le 9-10.



LENAANETHUTO LA NGWAGA WA 2021 – KGWEDITHARO 4: SETSWANA PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 2

Kgweditharo 4 Matsatsi a 47	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Setlhogo se tshitshintsweng	Go rarabolola mathata	Go rarabolola mathata	Bagaka ba rona	Bagaka ba rona	Kgeriso le ditebego	Kgeriso le ditebego	Tiriso ya teknolooji	Tiriso ya teknolooji	POELETSO LE GO GOBOKANYA	POELETSO LE GO GOBOKANYA
CAPS Topic	GO REETSA LE GO BUA Go dire Mosupologo, Laboraro le Labotlhano • Simolola ka tumediso • Pina / Raeme (Dipina / diraeme tse di neilweng ke dikao fela – di tlhophe go ya ka setlhogo sa gago) • Dipotso tse di bonolo (ga go Karabo e e sa nepagalang) • Tlotlofoko ya letsatsi le mafoko a a tlwaelegileng..									
Diteng/ Dikgopolo/ Dikgono	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso

Term 4 47 days	Beke 1		Beke 2		Beke 3		Beke 4		Beke 5		Beke 6		Beke 7		Beke 8		Beke 9	Beke 10
Dipina / Diraeme . opelang pina e e maleba le setlhogo	LYRICS	ACTIONS	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Revise all the songs and rhymes learnt this term.	
	Every problem has a solution	Put your index finger in the air	I have a problem, and so do you	Point to yourself, and then to a friend	When the queen, goes marching in	March on the spot	History is his story	Point at a boy as you say 'his'	Everyone stand up tall and proud	Stand up tall	We can't have kids who say mean things	Shake your finger from side to side	Our world belongs to us	Spread your arms out wide	You can help save the world	Spread your arms out wide		
	Big or small there's a resolution!	Stretch your hands out wide, bring your hands together again	Let's think together about what to do	Put your finger to your head, thinking	When the queen goes marching in	March on the spot	But not only his!	Shake your head and fold your arms	We're gonna stop bullying now!	Put your hand up like a stop sign	Or push and shove	Pretend to push and shove	Take good care of it we must!	Hug yourself tightly	In the little things you do	Put your fingers together		
	We solve problems every day,	--	Let's find the answers in good time	Point to your wrist, like you you're wearing a watch	People stop and stare in wonder	Stop and open your eyes wide	It's also her story	Point at a girl as you say 'her'	Everyone march in place and sing	March in place	Or pinch and tease	Pretend to pinch and tease	There's something each of us can do	Point to everyone around you	It doesn't have to be a lot	Wave your index finger		
	What problem have you solved today?	Turn and ask your partner	So we can leave our problems behind!	Point behind yourself	When the queen goes marching in	March on the spot	And your story	Point at someone as you say 'your'	Let's work together to stop bullying!	Hold hands with the people next to you	Say no to bullies	Shake your head from side to side	To keep it great for me and you!	Point to yourself,	Just give it all you've got!	Put your fist in the air		
	Tlotla ka dikgang tsa gago				When the king goes marching in	March on the spot	Tlotla ka dikgang tsa gago.				Tirwana e e tlhomameng: tlotla ka dikgang tsa gago.				Tlotla ka dikgang tsa gago.			
					When the king goes marching in	March on the spot												
					People stop, and stare in wonder	Stop and open your eyes wide												
					When the king goes marching in	March on the spot												
	Kwala potso mo tlapakwalelong e e maleba le setlhogo mme o letle barutwana go e araba.		Kwala potso mo tlapakwalelong e e maleba le setlhogo mme o letle barutwana go e araba.		Kwala potso mo tlapakwalelong e e maleba le setlhogo mme o letle barutwana go e araba.		Kwala potso mo tlapakwalelong e e maleba le setlhogo mme o letle barutwana go e araba.		Kwala potso mo tlapakwalelong e e maleba le setlhogo mme o letle barutwana go e araba.		Kwala potso mo tlapakwalelong e e maleba le setlhogo mme o letle barutwana go e araba.		Kwala potso mo tlapakwalelong e e maleba le setlhogo mme o letle barutwana go e araba.		Kwala potso mo tlapakwalelong e e maleba le setlhogo mme o letle barutwana go e araba.			

kgweditharo 4 malatsi 47	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Tlotlofoko e e tshitshintsweng Tlotlofoko e tla tla itshetlega ka setlhogo se se tlhophilweng (ruta mafoko a 4 ka letsatsi)	bothata, rarabolola, baakanya, dipalo, kgwagetsa, lebota, botlhokwa, senya, phaposiborutelo,	itumetse, nyeba, reetsa, moreetsi, pele, morago, tshwarelo, maswe, tlotlo	fetileng, sefikantswe, itsege, kgosi, kgosigadi, mmuso, setulo, motlhabani, ntwana, sireletsa	moetapele, kopano, matla, kgwebisano, mogwebi, madi, mmaraka, badimo, matla, sekao se se molemo	seipone, ponagalo, selebo, bontle, maswe, bitsa, phepa, matlakala, mosima	Buela godimo, tshwenya,ema, nnye, kgolo, lekana,sesame, kima,mmele	social media, post, video, setshwantsho, lefatshe, polasetiki, inthanete, boloka, puo, bosa	gotela, timeletsa, puo, flyer, ema kgalthanong, Facebook, Instagram, Twitter	Poeletso le tlhatlhobo. Tlhaloso ka molomo: O dirisa ditshwantsho go tlhalosetsa ditsala se a se bonang.barutwana ba gokaganya tlhaloso setshwantsho.	
Mafoko a a tlhagelelang gangwe le gape	ke, gape, thusa, sekolo, Ruta mafoko a o dirisa dikarata-pepentsho A ban aba kopololele mafoko a mo dibukeng/ dithanoding tsa bona. Ba ithute go a buisa kwa gae.	gopola, mafelo a beke,kgang, leng,	falotse, botsa, y aga mang, go fitlhelela, pele	yo, dingwe, jang, bone,	thuba, bonnye, gopola, makala, thusa	kakanyo, medumo, bolelela, eng, direga	bonolo, boko, farologane, batho, marara	mafolofolo, boloka, ka, mpho, ntwana	Poeletso	
Ditselana tsa go konosetsa khari khulamo	✓ Tswelela go tlhabolola tlotlofoko ya molomo (go reetsa le go bua) a dirisa dithitokgang kgotsa dithlho. ✓ Sala morago ditaelo tse di bonolo. - Tlhaloganya le go tsibogela dipotso tse di bonolo. - Supa sediriso go tswa mo tlhalosong e e bonolo ya molomo. - tlotla ka didiriswa tse di mo setshwantshong ka go tsibogela ditaelo tsa morutabana. - Reetsa tatelano ya tiragalo e e bonolo. - Ithute ka tlhogo le go diragatsa maboko a a bonolo, ba diratsa diraeme le dipina. - Tshameka metshameko ya puo. - Osimolola go tlhabolola, go tlhaloganya le bokgoni jwa tiriso e e bonolo ya dipopego tsa puo fa e dirisitswe mo puong e e nang le bokao ya molomo jaaka madiri, matlhaodi le matlhalosi.									
Letlha le o feditseng ka lona										

Term 4 47 days	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
CAPS Topic	GO BUISA – PUISOKAELO KA DITLHOPHA									
Diteng/ Dikgopolo / Dikgono	Dirisa beke e le 1 go tlhatlhoba ditlhophha tsa puiso tse barutwana ba leng mo go tsona. Kgaoganya barutwana ka ditlhophha di le 5 tsa bokgoni jo bo tshwanang. Baakanya sete tse 3 tsa dipadiso tse di rulagantsweng go ya ka maemo a bothata jwa tsona. Beke 2-10: ➤ Morutabana o buisa le setlhophha se le sengwe gangwe mo bekeng, fa ditlhophha tse dingwe di tswelletse go buisa ka bobedi kgotsa mongwe le mongwe a buisa ka nosi kgotsa ba dira ditirwana tse di tsamelanang le setlhangwa ➤ Tlhophha setlhangwa se se maleba le setlhophha. ➤ Boeletsa mafoko a beke mo dikarata- pepentshong. ➤ Kopa morutwana mongwe le mongwe go go buisetsa mafoko a. Adhere to social distancing if necessary and call learners one by one to come and read to you. Tlhatlhobo e e tlhomameng: Motlotlo – Beke 7									
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulamo	✓ Buisetsa kwa godimo mo bukeng ya gago le morutabana. Setlhophha sotlhe se buisa kang e e tshwanang. ✓ Dirisa maano a puiso a a rutilweng mo puong ya gae go dira tlhaloganyo le go itekola ka boena fa a buisa (medumopuo, tiriso e e nang le mafokoa a thusang go bona Karabo, tshekatsheko ya popego, mafoko a a bonwang). ✓ Buisa ka thelelo le go itlhaloganya sentle. ✓ Bontsha go tlhaloganya matshwao a puiso fa o buisetsa kwa godimo.									
Letlha le o feditseng ka lona										

Term 4 47 days	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10
CAPS Topic	GO BUISA – PUISOKOPANELO Labobedi le Labone									
Diteng/ Dikgopolo / Dikgono	Labobedi: Pele ga puiso Thursday: Puiso ya ntlha	Labobedi : Puiso ya bobedi Thursday: Morago ga puiso	Tuesday: Pele ga puiso Thursday: Puiso ya ntlha	Tuesday: Puiso ya bobedi Thursday: Morago ga puiso	Tuesday: Pele ga puiso Thursday: Puiso ya ntlha	Tuesday: Puiso ya bobedi Thursday: Morago ga puiso	Tuesday: Pele ga puiso Thursday: Puiso ya ntlha	Tuesday: Puiso ya bobedi Thursday: Morago ga puiso	Tuesday: Pele ga puiso Thursday: Puiso ya ntlha	Tuesday: Puiso ya bobedi Thursday: Morago ga puiso
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulamo	- Reetsa kangkhutswa, motlotlo/ kang ya nnete e ba e boleletsweng kgotsa ba e buiseditswe go tswa mo buka-kgolong. - Tlhaloganya le go arabela ditaelo (sekao: ka go supa dilo mo setshwantshong/ naya maina a dilo mo setshwantshong). - Araba ka bokhutswane dipotso tsa kang go tswa mo setshwantshong. - Araba dipotso tse morutabana a di botsang go tswa mo setshwantshong. - Diragatsa kang a dirisa mmuisano. - Ka thuso ya morutabana a tlotle ka bokhutswane kang.									
Letlha le o feditseng ka lona										
CAPS Topic	MEDUMOPUO									
Diteng/ Dikgopolo/ Dikgono	ile- <i>bapile, fagile, adile, agile, tsamaile, apeile, tlhapile</i> Mosupologo: simolola ka modumo le mafoko Laboraro : kopanya le go kgaoganya Labotlhano: kwalela mo dibukeng tsa bona	tl- <i>tlala, tlotsa, tlisa, tlela, tlogela</i> kg- <i>kgomo, kgetse, kgotla, kgala, kgamelo</i> Mosupologo: simolola ka modumo le mafoko Laboraro : kopanya le go kgaoganya Labotlhano: kwalela mo dibukeng tsa bona	ts- <i>tsoga, tsaya, tsena, tsiboga, tsena</i> Mosupologo: simolola ka modumo le mafoko Laboraro : kopanya le go kgaoganya Labotlhano: kwalela mo dibukeng tsa bona	o- <i>oma, kopa, gona, ona, podi, bopa</i> Mosupologo: simolola ka modumo le mafoko Laboraro : kopanya le go kgaoganya Labotlhano: kwalela mo dibukeng tsa bona	u- <i>utswa, upa, huma, mohumi, legodu, mmu</i> Mosupologo: simolola ka modumo le mafoko Laboraro: kopanya le go kgaoganya Labotlhano: kwalela mo dibukeng tsa bona	-ee <i>Lee, lefeelo, leele, seleele, seemo, feela, tee,</i> -oo- <i>Lootsa, mooka, mooki,</i> Mosupologo: simolola ka modumo le mafoko Laboraro : kopanya le go kgaoganya Labotlhano: kwalela mo dibukeng tsa bona	Poeletso Tlhatlhobo e e tlhomameng	Supa pharologanyo magareng ga ditlhaka le medumo e e tlhakanyang tlhogo. Sekao : 'o' le 'u'.	Poeletso	Poeletso
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulamo	- Kgobokanya mafoko a lesika le lengwe a a tlwaelegileng, sekao; fagile, adile tlhapile - Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo a a simololang ka ditumammogo tsa ka gale tse di pataganeng (sekao: tl-, ts-, kg-) - Lemoga ditumanosi tse di pataganeng : -oo-, -ee - Supa pharologanyo magareng ga ditlhaka le medumo e e tlhakanyang tlhogo, sk: 'o' le 'u'									
Letlha le o feditseng ka lona										

Term 4 47 days	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10
CAPS Topic	GO KWALA									
Diteng/ Dikgopolo/ Dikgono	Labobedi: Kwala dipolelo di le 2 tse di tsamaisanang le setlhogo Labone: Tsweletsa dipolelo tsa gago.	Labobedi: Kwala dipolelo di le 2 tse di tsamaisanang le setlhogo Labone: Tsweletsa dipolelo tsa gago.	Labobedi: Kwala dipolelo di le 2 tse di tsamaisanang le setlhogo Labone: Tsweletsa dipolelo tsa gago.	Labobedi: Kwala dipolelo di le 2 tse di tsamaisanang le setlhogo Labone: Tsweletsa dipolelo tsa gago.	Labobedi: Kwala dipolelo di le 2 tse di tsamaisanang le setlhogo Labone: Tsweletsa dipolelo tsa gago.	Labobedi : Dirisa dikarata tsa mafoko: Rulaganya dipolelo tse di tlhakatlhakaneng ka tatelano go dira temana. Labone : Kopolola dipolelo tse o di rulagantseng ka Labobedi	Labobedi : Dirisa dikarata tsa mafoko: Rulaganya dipolelo tse di tlhakatlhakaneng ka tatelano go dira temana. Labone: Se se kwadilweng: Kopolola dipolelo tse o di rulagantseng ka Labobedi	Labobedi : Tiragatso: Rulaganya tshedimosetso mo kerafong e e bonolo, molanako kgotsa chate. Labone : se se kwadilweng: Feleletsa kerafo mo bukeng tsa go kwala.	Labobedi : Tiragatso: Rulaganya tshedimosetso mo kerafong. Labone : se se kwadilweng: Feleletsa kerafo mo bukeng tsa go kwala.	Labobedi: Mokwalokopan elo : kwala temana ka setlhogo se se tlwaelegileng Labone : Kwala/ kopolola dipolelo di le 3 mo bukeng ya gago.
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulamo	Bokgoni ba go kwala: - Dirisa dikgono tsa mokwalo tse di rutilweng ka Puo ya Gae. - Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a nang le medumo le mafoko a a bonwang a buiwa a ba setseng ba a itse. - Rulaganya dipolelo tse di tlhakatlhakaneng ka tatelano go dira temana a bo a e kopolole. - Kwala temana ya bonnye dipolelo di le 3 ka setlhogo se se tlwaelegileng. - Rulaganya tshedimosetso mo kerafong e e bonolo, molanako kgotsa chate.					Dipopego tsa puo: - Durisa maina le maemedi mo mokwalong (nna, wena, ena, sona.). - Dirisa pakajaanong, pakatsweledi le pakatlang fa ba kwala. - Tiriso ya bontsi jwa mafoko a a tlwaelegileng fa ba kwala. Piletso : - Kwala mafoko a a tlwaelegileng le dipolelo go tswa mo piletsong. - Peleta mafoko ka nepo go tswa mo kakanyong. - Dirisa thanodi ya bana mo go tlhokegang. - Aga sefalana sa mafoko le thanodi ya gagwe.				
Letlha le o feditseng ka lona										
Tirwana tsa tlaleletso	Taka o be o kwale ka bothata bo o kileng w abo rarabolola.	Taka o be o kwale ka nako e o kileng wa tsena mo ntweng le tsala ya gago.o rarabolotse bothata bo jang?	Taka o be o kwale ka mogaka wa hisitori yo o mo itseng.	Taka o be o kwale ka ditebego tse o naganang tsa kgosi le kgosigadi	Itake. Kwala dipolelo ka ditebego tsa gago.	Feleletsa dikarata tsa tirwana ya medumopuo/ tekatlhaloganyo/ go kwala.	Feleletsa dikarata tsa tirwana ya medumopuo/ tekatlhaloganyo/ go kwala.	Feleletsa dikarata tsa tirwana ya medumopuo/ tekatlhaloganyo/ go kwala.	Feleletsa dikarata tsa tirwana ya medumopuo/ tekatlhaloganyo/ go kwala.	Feleletsa dikarata tsa tirwana ya medumopuo/ tekatlhaloganyo/ go kwala.

LENAANE LA TLHATLHOBO:

Dikgono	Ke bokgoni bofe jo bo tlhatlhabiwang	Mokgwa wa tlhatlhobo	Sediriswa sa tlhatlhobo	Maduo tshitshinyo	Letlha tshitshinyo la go dira tiro	Letlha le tiro eweditsweng ka lona
Go bua le go reetsa	• Using a frame, gives a simple recount of at least 3 to 4 sentences on personal news.	Molomo le Tiragatso	Ruburiki	5	Ka beke ya 9	
	• Demonstrates an understanding of some basic vocabulary.		Lenanenetefatso [checklist]	n/a		
	• Answers simple literal questions about a story/text.					
Dintlhatlaleletso go morutabana: Ka beke 9 o tshwanetse wa be o feditse lenanenetefatso, o be o naya morutwana mongwe le mongwe maduo go ya bokgoni jwa gagwe mo dikgonong di le pedi tsa ruburiki. Maduo a ruburiki a tsena mo SASAMS.						
Medumopuo	• Aga mafoko ka ditumammogo.	Molomo le Tiragatso	Ruburiki	10	Ka beke ya 9	
	• Aga mafoko ka ditumanosi tse di pataganeng.		Lenanenetefatso [checklist]	n/a		
	• Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo a a simololang ka ditumammogo					
	• Lemoga ditumanosi tse di pataganeng : -oo-, -ee					
	• Kgobokanya a lesika le lengwe a a tlwaelegileng					
Dintlhatlaleletso go morutabana: Tirwana kwalo ya medumopuo e se fete metsotso e le 15 e bile e dirwe ka ditlhotswana .						
Go buisa	Tlhopha puiso e khutswane ya mafoko a le 50 - 60 (buka ya puiso).	Molomo le Tiragatso	Buka ya tiro-phaposi	5	Ka beke ya 9	
	Mefuta ya dipotso					
	• Dipotso tse o tlhophang karabo					
	• Tlatsa ka mafoko a a nepagetseng					
Go buisa	Puiso kaelo ka ditlhopha		Lenanenetefatso [checklist]	n/a		
	• Tlhatlhoba moritwana ka mafoko a tlwaelo a le 50-60					
Dintlhatlaleletso go morutabana: Tlhatlhoba morutwana mogwe le mogwe ka puiso kaelo ka ditlhopah mo bekeng ya bo 8. Ka beke ya bo 7 barutwana ba dire takatlhaloganyo metsotso e 15-20.						
Go kwala	.Kwala bonnye dipolelo di le 3 ka setlhogo se o se itseng, o dirise ditlhakagolo le khutlo mo go tshwanetseng.	Kwala	Buka ya tiro-phaposi	5	Ka beke ya 9	
Dintlhatlaleletso go morutabana: Ka beke ya bo 7/8 a barutwana ba tlhatlhabiwe . The scoring to be done according to the rubric.						
TOTAL SCORE: Scores will be captured on SASAMS. The score will be converted to indicate level 1-7						

LENAANENETEFATSO

MOPHATO 2: KGWEDITHARO 4					
		Go reetsa le go buisa		Medumopuo	Go buisa
		Tswelela go tihabolola tlotofoko ya molomo (go reetsa le go bua) a dirisa dithitokgang kgotsa	Araba dipotso tse di bonolo.	Lemoga ditumanosi tse di pataganeng : -oo-, -ee	Tlathoba moritwana ka mafoko a twaelo a le 50-60
✓/x					
Letlha					
Maina a barutwana					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: KARATA YA

MADUO					
MOPHATO 2: KGWEDITHARO 4					
	Go reetsa le go bua	Medumopuo	Go buisa	Go kwala	TSHWAELO
	Dirisa letlhomeso a tlotla kang ya mele e le me 3-4 ka se a se itseng.	Aga mafoko ka ditumammogo. Aga mafoko ka ditumanosi tse di pataganeng.	Tlhopha puiso e khutswane ya mafoko a le 50 - 60 (buka ya puiso).	Kwala bonnye dipolelo di le 3 ka setlhogo se o se itseng, o dirise ditlhakagolo le khutlo mo go tshwanetseng.	
Letlha					
Maduo	5	10	5	5	
Maina a barutwana					
1					
2					
3					
5					
Ei					
1					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

SEKAO SA RUBURIKI:
MORUTABANA A KA DIRISA RUBURIKI YA GAGWE

MOPHATO 2 RUBURIKI:					
Go reetsa le go bua					
Tirwana	1	2	3	4	5
O dirisa letlhomeso la polelo, oneela tatelano ya ditiragalo ya dipolelo di le 3-4.	O dirisa letlhomeso la polelo, oneela tatelano ya ditiragalo ya polelo e le 1 ka thuso ya morutabana.	O dirisa letlhomeso la polelo, oneela tatelano ya ditiragalo ya dipolelo di le 2	O dirisa letlhomeso la polelo, oneela tatelano ya ditiragalo ya dipolelo di le 3.	O dirisa letlhomeso la polelo, oneela tatelano ya ditiragalo ya dipolelo di le 4.	O dirisa letlhomeso la polelo, oneela tatelano ya ditiragalo ya dipolelo di le 4 le go feta.
Go kwala					
Tirwana	1	2	3	4	5
Kwala temana ya bonnye dipolelo di le 3 ka setlhogo se se tlwaelegileng o tsenya matshwao a puiso ka nepo.	Kwala lefoko le le lengwe ka thuso ya morutabana.	Kwala polelo e le 1 ya mafoko a le 3 ka thuso ya morutabana.	Kwala polelo e le 1 ka setlhogo se se tlwaelegileng a dirisa ditlhakakgolo le khutlo.	Kwala temana ya dipolelo di le 2 ka setlhogo se se tlwaelegileng a dirisa ditlhakakgolo le khutlo.	Kwala temana ya dipolelo di le 3 ka setlhogo se se tlwaelegileng a dirisa ditlhakakgolo le khutlo.